

# Bag-ong Mga Panghitabo Gipatin- aw Pinaagi'g Panagna

San Bernardino, California, USA

December 06, 1965

1 Iduko nato atong mga ulo. Mahal nga langitnong Amahan, kami nagpasalamat Kanimo ning kagabhion tungod kay Ikaw nagatubag sa pag-ampo alang kanamo. kining kabus, ug mahal nga babaye nga nagbuy-od tungod sa kapakyasan sa operasyon, apan O Dios, among nahinumdoman ang unang operasyon nga imong gihimo sa yuta; Gihimo nimo kini sa Imong Kaigalingon. Imong gikuha gikan sa kilid ni Adan ang usa ka gusok ug unya gisirhan ang maong samad, ug gihimong usa ka asawa. O Amahan, ako naga-ampo ning kagabhion nga ang Imong kamot moabot karon, ug magabuhay niining dakung butang nga among gipangayo. Ug kining mga uban, Ginoo, kining babaye nga nag-antus uban sa kakulian sa salabutan. Ug uban sa tanan nga nagpanghangyo, among gitugyan sila diha Kanimo, Amahan, uban sa tibuok namong kasingkasing. Diha sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.

Sa pagkatinuod usa ka pagpahigayon nga kita ania dinhi karong kagabhion nga sa pagtan-aw may mga bilihong magtatambong, ug maanindot nga pag-awit, ang hamiling diyutay nga choir... Akong gihunahuna ang kalainan, sa pagtan-aw kanilang mga kalalakin-an nga mibarug, limpyo tan-awon nga mga kalalakin-an, limpyo nga mga pag-alut. Ug akong gihunahuna kadtong miaging gabii, sa dapit nga akong giestambayan; pundok sa mga tawong bugoy (hoodlums) nga miabot didto ug naninguha sa paglumos sa usa ka bata sa swimming pool or languyanang dapit; sila may pagsiyagit sa usa ka butang ug sa pagpahigawas kanila didto. Unsa ka lahi, sa pagtan-aw sa mga kabataan nga nagbarug, sa pag-awit sa mga awit sa maayong Balita, unsa gyod ka lahi.

2 Sa pagpanghunahuna, ingon kang igsoong Henry miingon diha, "nga kadtong mga tawhana nga may ilang buhok sama sa naaangkon sa babaye..." Nakita ba ninyo? Kana-kana-kanay tinuod. Tan-awon daw ang - ang... Nakita ko kining matanga sa mga kalalakin-an nga may ingon-ana nga buhok, ngani lang butangan niining panglukot (roller-curl,) palibot sa ilang nawong. Ug ako wala masayod, ako... Usahay ako nawad-an ug kadasig. Daw kini tan-awon ingon sa usa ka matuod nga kabalit-aran. Ang mga lalaki naninguha sa pagsul-ob sa mga bisti sa babaye, ug ang mga babaye nagsul-ob sa mga bisti sa mga lalaki. Ug ang mga lalaki gipasagdan ang ilang buhok sama sa mga babaye, ug ang mga babaye nagbaton sa buhok sama sa mga lalaki. Unsa na ba ang nahitabo niining mga tawhana nga bisan unsaon? Aduna bay, katinuod gayod, sa pinaka mga roska sa kaligdong ug pagtahod mibiya niining maong nasud ug niining maong mga katawhan, niining kalibutana?

Kini maoy usa ka makuyaw nga panahon, apan diha sa kalibutan kini maoy pinaka mahimayong panahon sa pagwali sa Maayong Balita. Kon nahimo pa lamang unta nako ang pagbarog sa ngilit sa panahon sa wala pa kini miabot ngadto sa pagka-anaa, ug ang Amahan mitan-aw kanako ug miingon, "Unsa banag panahona hangtod niining mga tuiga nga imong gusto sa pagwali? Gusto ko niini nga karon, karon gyod dayon, sa dili pa ang Iyang pag-anhi.

3 Sa pagtan-aw ko sa magtatambong, nga naglingkod dinhi sa atong atubangan... Usa ka ministro nga akong amigo sa Tucson kagahapon nga misakay sa usa ka kabayo. (ug sa hunahunako kining tawo kuyog niining babaye nga may disc sa iyang likod.) Kining kabayo mipasalibag kaniya. Lain na sab nga tawo ang mitawag kanako sa alana sa kadlawon diha sa akong hotel ug miingon, "Ang maong tawo tua sa Veterans Hospital, ug iyang (kidney) migawas, ug ang iyang kasingkasing halos wala na mopitik." Ug didto ako miluhod sa salog sa akong mga tuhod, nga ang telepono, gikuptan niya didto sa laing tumoy, ug nag-ampo alang kaniya. Ug ania siya karon naglingkod ning kagabhion, naglingkod dihang dapita. Kadto nahitabo gabii lamang. Bob, makatindog ka ba diha, ug . . . Ang Dios magatubag sa mga mag-ampo, sa buntag, sa gabii, ug sa gahapon, O sa tungang gabii, O sa bisan unsang panahon.

4 Karon, ako - ako daw may igong -taas ug hangin nga magwawali, sigon sa ilang giingon. Ug daw matang sa gikaligutgotan ko ang pagsugod ning panahona sa gabii, ug - ug ako untang gi -hunahuna nga makaanhi lang dinhi. Sa milabay nga gabii, ngano,

samtang kami nagapakigsulti dinhi sa maong dapit, sa mga kensi ka mga minuto human sa akong pagpadayon, ang mga tawo namunit sa mga plato ug nanagpangsinyas kanako, "Hilum. Ayaw'g saba; kinahanglan mogawas ka dinhi, " Ug nanggitab ako sa mga segarilyo, ug nagapangpamdar. Kini dili mao ang kasapyan sa pagsalosalos; apan kini mao kadtong mga tawo nga gikan sa maong giarkilahan. Ug ang asawa sa tigpangulo sa tigum mituyok ug miingon sa manager, nga . . .

Miingon, "Unta gikanahanglan nga makagawas kamo dinhi sa alas nuebe treynta.

Ingon Niya, " Wala man nimo kana ibutang sa kasabutan.

Ug kining bayhana ning kagabhiona, siya mikanaog dinhi (sa tinuod matanyag nga babaye) ug siya miingon, "Among nasabtan nga gusto nimo kini." Miingon, "gamita kini kutob sa imong gusto." Busa mao kana'y pinakamaanindot. Busa mapasalamaton ako niana. Kana'y pinakamaayo.

5 Igsoon Henry, sa pagkatinuod ako mapasalamaton sa imong - imong pagkamaayo sa pag -embitar kanako dinhi niining maong anib.

Aduna unta akoy higayon sa miaging gabii sa pag-ari diri sa Assemblies of God nga diin akong gituohan si Igsoon Boone mao ang pastor. Usa ka malipayong higayon didto uban sa maong pundok sa mga katawhan. Ug ugma sa gabii moadto kita sa uban pang dapit dinhi; ug wala ako masayod kon asa, ug kini may lain pang anib. Sila ang nag-amuma niini; ug sa kanunay ako nag-ampo, pagbasa, sa mapadayonon, ug kini halos tanan akong gibantayan

6 Apan karon, atong nakita ang lahing butang niining adlaw. Karon, akong -akong nahinumdoman ang katapusang higayon sa pag-ari nako dinhi sa usa ka pagtuldang tigum. Ako nakahinumdom sa pagsulti niini kagabii, sa usa ka diyutay nga magti-ayon nga nagdala sa ilang patay' ng bata sa sulod. Kini - kini kini gikan sa laing lugar ng miabot dinhi, ug mibiyaha sila tibuok adlaw sa gabii, ang gamay'ng inahan milingkod nga nagsubo, nga nagagunit nianang gamay'ng bata diha sa iyang mga bukton. Karon, tingali ania siya dinhi karon naglingkod, sa tanan nga akong nasayran. Ug siya . . .Ang gamay'ng bana, magti-ayon sa daghan pa nga mga magti-ayon uban sa kanila, ug sila . . .Ug siya miingon . . .nangutana kaako kon ako moadto ba sa ( ang gihimo sa tawo) ngadto sa sakyanan. Ug akong gikuha ang gamay'ng bata pagawas ang akong gikuptan ang usa ka gamay, nga patay, tuskig. Sa porma nga bugnaw kaayo; Ug ako misugod sa pagbati'g kaninit. Busa ako sa hingpit . . .mipadayon ako sa pag-ampo; ug siya misugod sa pagtindak sa tiil ug milihok, mipadayon nga maayo, ug misugod sa paghilak. Gikuptan ko kini ug gibalik ngadto sa inahan; ug siya mipauli sa panimalay nga kuyog niini. Busa bisan ug sila dili nga cristohanong, sa tanan nga akong nasayran. Nakita ba ninyo? Kana maoy kahibulongan.

7 Apan unsay akong gihunahuna gayod ning kagabhion, ako nasayod sa usa ka iglesia nga himalatyon na usab; mao king mga katawhan nato sa Pentecostal. Kinahanglan atong tay-ogon kini; mao kana tanan. Ug mao lamang kini ang bugtong nga paagi nga atong pagahimoon niini mao ang pag-ampo ug molinyo uban sa Pulong sa Dios. Mao lamang kini ang bugtong paagi nga pagahimoon niini. Adunay usa lamang nga ikaw mahigawas; Kay Siya kanang maong Dalan: si Jesus Cristo mao kagahapon, karon, ug ang kahangturan. Ug gusto ba kita nga atong iglesia mapareha diha sa kahimtang ingon sa iyang giingon didto sa England? Mao kanay hinungdan nga ako kanhi, imong mahunahuna-a ang pagbuhat niana, apan mosinghag kaninyo. Ug wala nako hunahuna-a ang pagbuhat niana, apan dili ako sa gustong makakita sa iglesia nga makabaton nianang bahina sa hulagway. Dili mo gustong mahisama nianang hulagwaya. O, o ikaw kinahanglan sa husto magadala niining malig -on kaayo hangtod nga ikaw malansang niini ug himoon kining hawiranan. Kini mao ang angay nga pagahimoon.

Busa karon, ning kagabihion aduna akoy nakuha nga usa sa pipila ka mga Kasulatan ug mga texto dinhi nga gusto kong isulti alang sa pipila ka mga Kasulatan ug mga texto dinhi nga gusto kong isulti alang sa pipila ka gutlo. Dili ako magasulti sa dili hustong panahon. Kay kamo pangkapuyan, kay ngano . . .Tingali ako sa walay hunong sulod sa treynta ka mga minuto, ug nag-agad sa pagpadayon . . .nga kanunay ako lamang kining gitugyan ngadto sa Balaang Espiritu, nga sa hingpit sa bisan unsang paagiha Siya ang magauna.

8 Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyut lamang, magapakigsulti kita sa tigmugma sa dili pa nato paga-abrihan ang Iyang Libro.

15 Labing gamhanan nga Dios, ang tigmugma niining maong Libro, pinaagi kang Jesus Cristo kami nag-ampo. Nagpasalamaton kami alang sa un-say amo ang nang nadunggan ning kagabhion. Ug kon kami gikinahanglan-gikinahanglang ang pag-ando ning panagtigum pinaagi sa pag-ingon, "Amen,"

9 Diha sa Balaan nga mga Kasulatan gusto kong pagabasahon kining usa ka texto dinhi, nga makaplagan diha sa Libro sa San Lucas diha sa ika-24 nga kapitulo, ang . . . ug pagasugdan nako kini sa ika-13 nga bersekulo ug pagabasahon ang usa ka bahin niini.

*Sa maong adlaw duha kanila nanaglakaw paingon sa usa ka balangay nga gingalan Emaus, nga ma napulog-usa ka kilometro gikan sa Jerusalem.*

*Ug nanagsultihanay sila mahitungod . . . niining tanang mga butang nga mahitabo*

*Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan-anay sila . . . si Jesus miduol ug mikuyog kanila.*

*Apan ang ilang mata nahipugngan aron dili sila maka-ila Kaniya.*

*Ug Siya miingon kanila, "Unsa ba kining inyong gisultihan samtang nanaglakaw kamo?" Ug sila*

Mihunong, sa panagway nga masulob-on.

*Ug ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas, mitubag Kaniya, Ikaw ra ba ang bugtong dumulo-ong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nanghitabo . . . didto sulod niining adlaw?"*

*Siya nangutana kanila, "Unsa bang mga butanga?" Ug sila miingon Kaniya, "mahitungod ba kang Jesus nga Nazaretnon, nga usa ka profeta nga gamhanan sa buhat ug sa Pulong sa atubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo;*

*Siya gitugyan sa among mga sacerdote nga puno-an ug sa among mga pangulo . . . aron pagahukman sa silot sa kamatayon ug ilansang sa krus.*

*Ug naglaum unta kadto kami nga Siya mao gayod ang magtubos sa Israel. Oo, ug labot pa niining tanan, ikatulo na ka adlaw karon sukad sa pagkahitabo niining mga butanga.*

*Ug labot pa, dihay mga babaye nga among mga kauban nga nakapatingala kanamo . . . didto sila sa lubnganan sayo ganinang buntag,*

*. . . Ug wala nila hikit- I didto ang iyang lawas; ug sila mibalik nga nanagsugilon nga nakakita kono silag panan-awon nga may mga manulonda nga nanagsugilon kanila . . . nga Siya buhi.*

*Ug si Jesus miingon kanila "O mga tawong boangboang, kinsang mga kasingkasing hinayan nga matuo . . . (wala mutuo) sa tanang gikasulti sa mga profeta!*

*Dili ba kinahanglan man nga ang Cristo maga-antus gayod niining mga butanga ug unya magasulod Siya sa Iyang himaya?"*

*Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga profeta, Iyang gisaysay kanila ... ang mga butang sa tibuok nga Kasulatan mahitungod sa Iyang kaugalingon.*

Hinaut nga ang Ginoo magadugang sa Iyang panalangin sa pagbasa sa Iyang Pulong.

10 Ug karon, pagadad-on ko ang, kon kini pagatawgon ko ang usa ka hilisgutan, gusto ko nga pagadad-on kining mga panghitabo "Bag-ong mga Panghitabo Gipatin-aw Pinaagi'g Panagna." Karon, kini kanunay ng gihimo sa Dios, ang dili mausab nga pamaagi sa Dios sa pag-pagtugot sa Iyang mga katawhan sa pagpakisayod nang daan sa dili pa ang matuod nga mga panghitabo mahitabo.

Kon ang mga katawhan sa mga adlaw ni Ginoong Jesus kon aduna- aduna lama'y pagpangita unta lamang sa Dios ug sayron unsay hingpit nga mahitabo, dili unta nila pagahukman si Jesus sa kamatayon. Apan ang hinungdan niadto, tungod kay ang Balaan nga mga Kaulatan kinahanglan gayod mayuman; tungod kay ang mga Judeo gibutaan. Kitang tanan nakamatngon niana.

Nakapamalandog ka ba niana nga kana gisaad pag-usab ining maong panahon nga atong nahimutangan? Ang kapanahonan sa Iglesia sa Laodecia, kining ikapitong kapanahonan sa iglesia nga atong nasudlan karon, maoy hubo, makalulu-oy, buta ug wala mahibalo niini. Mao ra sa Iyang pagbuta kanila'g balik diha alang sa katuyoan sa pagpaabot sa Iyang mensahe lahus ngadto sa mga katawhan nga gipangpili, Iyang gisaad nga pagahimoon ang mao rang butang karog panahona.

11 Ug kon ako magaingon niini sa mga pagtahod ngadto sa tanan nakong mga kaigsoonan ug igsoong babaye diha kang Cristo, sa usa ning mga adlaw magaingon ang uban "Dili ba kini nahasulat man nga kining mga butanga kinahanglan mahitabo na?"

Ug mao gihapon kini nga paagi maingon kaniadto, "Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga siya nahiabut na, ug ilang gibuhatan siya kung unsay ilang gibuhat kaniya"

Sa dihang sila nangutana Kaniya, miingon, "Ngano ba nga ang mga escriba miingon man, ug ang Balaan nga Kasulatan miingon niana nga si Elias kinahanglan mouna sa pag-anhi." Sila miingon niana ang mahitabo pag-usab sa katapusan.

Ug Siya miingon, "Siya nahianhi na, ug kamo wala makamatikod kaniya." Nakita ba ninyo? Ug sa tingali maingon gihapon niana ang mahitabo pag-usab sa katapusan.

12 Karon, gusto natong ipahamutang sa pagpakisayod kon unsay mahitabo alang niining panahona nga atong gipuy-an. Ang Dios adunay gipahatod sa Iyang Pulong ngadto sa matag kapanahonan, sa labing tinuod ngadto sa matag kapahonan, ug kinahanglan nga atong sayron nga ang usa ka kapanahonan dili madala ngadto sa laing kapanahonan. Sa pagkatinuod dili kini magpulos. Pananglit, ingon sa akong giingon, mituo ako kagabii O . . .Ako sa kanunay nagsulti, matag gabii, sa mga lugar ug usahay himoon ko ang usa ka pagsugilon sa ikaduhang higayon. Dili ko tuyo ang pag-otro sa akong kaugalingon. Apan akong gisulti kini: unsay bay naangkon-maayong naangkon sa paghimo ni Moises sa pagpanglimbasog sa pagwali sa mensahe ni Noe? O unsa bay maayo nga naangkon-maayong naangkon sa paghimo ni Moises sa pagpanglimbasog sa pagwali sa mensahe ni Noe? O unsa bay maayo nga naangkon sa pagbuhat ni Jesus sa pagpanglimbasog sa pagwali sa mensahe ni Moises? O unsay bay maayo nga nahimo ni Martin Luther sa pagpadayon uban sa mensahe sa mga sumosunod ni Luther? Unsa bay maayo nga nahimo niini sa mga Pentecostal sa pagpadayon uban sa mensahe sa Methodist? O unsa may maayong mahimo niini sa Pentekostes sa pagpadayon kon ang Pangasaw-onon gitawag na? Tan-awa, sa kinatas-an na ya ngadto sa binhi nga panahon; ania na ta sa katapusang panahon. Karon, gawas nga ang usa ka lugas sa trigo matisok diha sa yuta, kini magapabilin nga mag-inusara.

13 Maingon sa usa ka tigpanaway, sa akong gipanghimatngon sukad mogawas ang maong libro, tingali nabatonan na ninyo kini dinhi sa inyong inyong ciudad, kanang usa ka German nga tigmugna nga maoy misulat sa usa pinaka masinawayong mga sinulat . . .Siya walay tinuohan. "Siyempre wala gayod . . . Dili ako mohukom kaniya sanglit kay iya pod kong ginahukman; apan sanglit kay siya nahimong usa ka walay pagtuo, ang maong libro wala gayod gipangpadaplin. Ug siya nahimong usa ka walay pagtuo, ang maong libro wala gayod gipangpadaplin. Ug siya miingon, "Ang usa ka Dios nga naghimo sa kapaigo-an ug miingon nga iyang nahimo ang pagpabukas sa Pulang dagat ug pagluwas sa Iyang katawhan, ug unya milingkod uban sa Iyang mga kamot kinyogpos sa Iyang nahimo ang pagpabukas sa Pulang Dagat ug pagluwas sa Iyang katawhan, ug unya milingkod uban sa Iyang mga kamot kinyogpos sa Iyang tiyan ug mitan-aw lang ngadto sa Mangitngit nga mga Kapanahonan niadtong mga Cristohanon nga nahimong gipangkuniskunis sa mga liyon, kadtong mga inahan uban sa ilang buhok gidihugan diha sa alketran, ug gibatay ngadto sa mga krus, ug gipangsunog; ug ang ilang mga bata . . . kadtong mga inahan nga umanakay, ilang ghiwa ang tiyan ug gidulaan ang kinatawo sa kabataan; ug ug nagmugna ug mitugot niini nga mahitabo; kang kinsang mga katawhan nga angay untana mahimong mga ulipon niini nga Dios."

14 Tan-awa ninyo, ang Balaang Kasulatan maoy usa ka tuga. Dili nimo mahimo ang pagpakahibalo sa Kasulatan pinaagi sa paglingkod sa pagbasa Niini gikan sa teolohiya nga baruganan, gikan sa usa ka panglantaw sa edukasyon; wala gayod kni'y kahimoan.

Gikaestorya ko ang usa ka ministro sa Babtist dili pa lang dugay, miingon siya, "Hangtod nga kita makatuon sa saktong Griyego, hangtod nga kita . . ."

Ug ako miingon, "Diha sa konseho sa Nicaea sa wala pa sila naglalisay mahitungod

sa Griyego nga mga pulong diha sa Biblia." Dili gyod ka masayod Niini.

Ang Biblia mahimong ipadayag lang pinaagi'g tuga. Mao lamang kana ang butang, ang Pinadayag. Si Jesus misulti kang Pedro, "Ibabaw niining bato . . ." Kining bato sa Pinadayag mipadayag kon kinsa Siya. "Bulahan ka Simon, anak ni Jonas, kay sa unod ug dugo wala ipadayag kini kanimo, apan sa Akong Amahan nga anaa sa langit gipadayag kini kanimo; ug ibabaw niining bato Akong pagatukuron ang Akong Iglesia." Dili ibabaw ni Pedro, dili ibabaw sa Iyang Kaugalingon, apan ibabaw sa espirituhanong pinadayag kon kinsa Siya niadto.

Ug Siya mao ang Pulong! Sa San Juan 1, "Sa sinugdanan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong Dios. Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo ipon kanamo." Hebreonan 13:8, "Siya mao ra kagahapon, karon, ug sa kahangturan."

15 Busa nagapuyo na kita dinhi ning adlaw nga ang pagpadadayag sa Pulong sa Dios kinahanglan moabot nga lahi pa kay sa panahonan sa Pentecostal. Mao kanay tinuod. Hinumdomi, ikaw . . . Ako dili usa ka maalamon nga tawo; apan dili nimo mahimo ang pagpugong sa kinaiyahan, tungod kay ang Dios naglihok diha sa pagpadayon sa kinaiyaha, Sama, sa akong giingan, mga adlaw mosubang ug mosalup; ug mopadayon hangtod maadlaw, ug sama sa panahon sa pag-eskwela, matulog sa panahon sa gabii ug mobangon sa sunod buntag. Ang mga kahoy gitugotan nga malarag ang mga dahon sa tingtugnaw nga Panahon, monaug padulong sa gamot, ug mobalik gihapon sa tingpamulak.

Hibaw-I, Iyang gipakisama kini ngadto sa usa ka lugas sa Trigo, ang Pangasaw-onon, sa hinungdan nga ang Dios nagtugot nga mahiadto sama niana. Kanang maayo, matuod, hingpit nga iglesia nga natukod didto sa adlaw sa Pentekostes, nagapadayon sa pagtugbo sukad pa sa adlaw sa Pentekostes, ngadto sa usa ka dakung iglesia, ug kini nahulog sa yuta diha mangitngit nga kapanahonan ug gilubong sama sa nahitabo sa tanang binhi. Kinahanglan kining mamatay aron mangitngit nga kapanahonan ug gilubong sama sa nahitabo sa tanang binhi. Kinahanglan kining mamatay aron nga mobalik pag-usab diha sa pagreporma. Kini moabot diha sa tawo sa usa ka pagreporma, nga mao si Martin Luther. Ug gikan dinha, sama sa lindog sa Trigo nga mipataas. Ang unang butang nga migimaw mao ang duha ka mga dahon, ug unya kini may nadugang pang mga dahon. Ang miabot paggimaw si Martin Luther, ug unya si Zwingli, ug hangtod, si Calvin, ug niini sila mipadayon.

16 Ug sa katapusan niini misangko ngadto sa borlas. Karon, mao kana si John Wesley diha sa kapanahonan ni Wesley. Ug kini may pagpangtagak ug balik sa malo.

Busa gikan diha miabot ang kapanahonan sa Pentecostal, nga duol kaayo, daw sama sa tinuod nga lugas sa trigo kon imong tan-awon ang lindog. Apan kon imong kuhaon kanang maong trigo ug pagawalison, wala gayo'y usa ka liso niining tanan; usa lamang kini ka putos sa paghulma sa lugas. Apan kini gipahaluna diha sa tuyo pagtabon sa lugas hangtod . . . kay kon adlaw moigo sama niana, kini mopatay niini.

35Kinahanglan magapabilin kini diha hangtod sa tukma nga panahon, ug unya ang tanang kinabuhi mibiya sa putos (maingon sa iyang pagbiya sa lindog, mibiya sa malo), mibiya sa putos ug mipadulong ngadto sa lugas, ug nagporma pag-usab sama sa unang gipugas diha sa yuta.

17 Sa karon, ang tanan kanato nasayod nga sa matag panahon nga igahatag ang usa ka mensahe, sa mga tulo ka katuigang molabay ilang ginaporma ang usa ka organisasyon. Sa dihang ila kanang gibuhay, kini namatay dihadiha dayon; kini nahitabo sa adlaw ni Luther; ug mao usab kini ang nahitabo sa mga adlaw ni Wesley; gibuhay pod kini diha sa mga adlaw ni Alexander Campbell, ug sa tanan nga nanghabilin pa; kanila; ug gibuhay diha pa sa mga adlaw sa mga Pentekostes. Tinuod gayod. Nakita ba ninayo? Mahidangat kamo sa usa ka bahin, ang matag usa mitapot na, ug napahilayo na, ug dili na nila madawat ang bag-ong pinadayag. Diha sila nagpahamutang; ug diha sila, ug sila namatay. Ug ang kinabuhi misubay lahus niana, ug mipadayon sa paghimo'g lugas. Ug sa dihang miabot na ang lugas, kanang kinabuhi nga naglihok sa tibuok lugas, ang pagkabanhaw maoy nagadala sa kinatibuk-ang butang pagpahigawas; pagdad-on alang sa pagsakgaw.

18 Karon, hinumdomi, kining mensahe nagsugod una uban sa Balaanong pag-ayo, paghimo sa mga milagro. Karon, kon ang Dios nagtugot niana nga mahiadto pinaagi sa ordinaryong iglesia sama sa atong naangkon, nan kini maoy dili sa Dios. Kay ang Dios

dili magpasundayag; dili Niya - Dili Niya pagahimoon kining mga butanga sa pag-abi-abi kanato, sama kanatong mga lumulupyong sa America naanad sa pag (pag-abi-abi), pan Iya kining gibuhat sa pagdani sa pagpaminaw sa mga tawo, nga Iyang pagalig-onon ang paghimo sa usa ka butang.

Tutok Kaniya sa Iyang kaugalingon sa dihang mianhi Siya, ang kahibulongan nga gamay'ng profeta, ang Rabbi, ang Profeta sa Galelia." Ngano ba tungod kay ang Iyang pagpang-alagad kahibulongan; Siya hinangpunon sa matag iglesia. Apan sa usa ka adlaw Siya milingkod ug miingon, "Ako ug ang akong Amahan usa ra."

"Oh, tan-awa." Kana way pulos. "Molayo ka nianang klaseng tawo."

"Gawas kon kamo mokaon sa unod sa Anak sa tawo ug moinum sa Iyang dugo. Wala, kamoy Kinabuhi diha kaninyo."

"Ngano man diay siya'y usa ka balbal. Palayo nianang tawhana." Nakita ba ninyo?

Tan-awa, adunay usa ka bahin nga mosunod nianang tim-ana. Nakita ba ninyo? Usa ka butang nga nagsunod.

Ang putos naghupot niini, karon ang putos mibulag na; kinahanglan mahitabo kini. Ug hinumdomi, 20 ka mga katuigan ang nanglabay ug wala gayoy mga denominasyon nga migawas niini, wala na gayod.

Nia na ta sa kinatumyan sa mga denominasyon; ug ang lugas ginahulma na. Apan unsa may mahitabo sa lugas karon, dili ka... kini kinahanglan nga mapahimutang diha sa Presensya sa Anak aron pagahinugon na sa dili pa ang panaghiusa mopunit niini.

19 Karon, ang mga panghitabo nga atong nakita nga nahitabo, kini sa tiunuod gayod gipakita na diha sa Biblia sa matag kapanahonan. Gihunahuna nato nga kitang tanan nawala na sa nahimutangan, apan wala diay; tanang butang naglihok tukma gayod sa Pulong sa Dios.

Karon, ang Biblia maoy lahing libro gikan sa unsang bililhong libro. Wala may laing libro nga sama sa Biblia, tungod kay ang Biblia mao ang Dios sa Pulong nga Porma. Nakita ba ninyo? Kini'y... Usa ka "Pulong" mao ang "Usa ka hunahuna, nga gilitok." Hunahuna sa Dios nga na naglitok Niini, Ang Iyang mga Pulong pinaagi sa mga profeta; ug ilang gisulat ang Biblia, nga naa sa pormang Pulong. Ug gitawag kini ni Jesus nga usa ka Binhi. Ug bisan unsang binhi magadala sa iyang matang kon kini naa ba sa saktong kahimtang, O hustong atmospera. Karon, kining Libroha sa—Maoy usa... Kining Libroha sa panagna, kini-kini maoy nagpanagna sa umaabot nga panghitabo. Karon, ang maong Libro nasudlan sa kinatibuk-ang pinadayag ni Jesus Cristo. Dili nimo madugangan Kini o makuhaan Kini, ug ang matag pinadayag kinahanglan magaabot pinaagi Niini. Tan-awa, kinahanglan kini anaa sa Pulong.

20 Busa ang mga tawo moingon, "Aduna akoy pinadayag." Tinuod kana, nasayod kita bisan kang Joseph Smith ug sa kadaghanan may mga pinadayag ug uban pang mga butang, apan nahisupak sa Pulong.

Kinahanglan kini magaabot sumala sa Pulong kon kini nagagikan ba sa Dios, tungod kay kini pagamatud-an O paaprobahan sa presensya sa Dios. Ug Iya nang nasayran ang tanan niining mga butanga, anaay... Pinaagi sa Iyang nag-una nga kahibalo Iyang gitudlo, gitudlo nang daan (kini maoy tinawag sa Biblia) gipili nang daan ang matag kapanahonan ngadto sa iyang lugar, ug ang matag tawo ngadto sa iyang lugar, ug ang matag mensahero ngadto sa iyang lugar. Siya maoy Dios; ang Tawa dili gayod makabira sa paglabaw diha Kaniya. Ug Siya maoy Dios; ug Iya nang gitudlo ang matag butang nga mahitabo, ug kini gipahimutang sa tukma gayod diha sa linya sa Iyang Pulong.

Busa kon atong makita, pinaagi sa Iyang Pulong, kon unsa nang idire ng unsa nang panahona ang atong giput-an, imo kining makita dinhi gayod sa Biblia, ining kapanahona ang atong gipuy-an, imo kining makita dinhi gayod sa Biblia, ining kapanahona, kon unsay atong gidahum nga mahitabo niining panahona.

21 Karon, ang -ang ubang mga libro, makaplagaan nga nato nga kadaghanan sa mga libro nga ilang gitawag nga bilhong mga libro, O uban pa; ug akong nabasa ang -ang Koran ug uban pang daghan. Apan, makita ninyo, ang ilang - ilang bililhong mga libro nga usa lamang ka kalagdaan sa mga pilosopiya, sa mga pamatasan, O sa Teyelohiya.

Apan kining Libroha maoy usa ka Profeta; kini maoy usa ka lahi gikan sa bisan unsang uban nga libro. Ang Biblia maoy Pulong sa Dios nga nagapanagna sa umaabot,

Kini nagapanagna sanglit Kini maoy nagapagpasidaan.

Kon ang Dios magapadala sa bisan unsa ng butang, Iya nang giingon ug gisaad diha sa Biblia sa Biblia nga Siya walay lain nga mahimo dinhi sa ibabaw sa yuta hangtod Iyang ipadayag una Kini ngadto sa Iyang mga ulipon nga mga profeta. Kana sa Amos 3: 7. Siya . . .Ug ang Dios dili makahimo sa pagpamakak. Iyang ipadayag Kini; mao na kanau Iyang pamaagi sa pagbuhat niining tanan hangtod sa tanang mga katuigan. Ug wala gayod Niya gipakyas paghimo niini.

22 Karon, kita gisaaran sa katapusang mga adlaw alang niini kanahang hanglan igapasiuli. Di gayod- dili gayod uglesia, dili denominasyon, Methodist, Bab-tist, Presbyterian, ug mga Pentecostal, dili gayod mahimo nila sa ilang binag-o nga mga pagpahamutang nga kining iglesia madala ngadto sa usa ka Pangasaw-onon. Dili kini mamahimo nila; mapakyas sila. Sila daghan ug tutunlan sa usag- usa, ug pangkalibutanon nga gipayuhot niini, ug uban pa, ug -ug sila nangamatay diha gayod sa sulod sa ilang mga pamaagi. Ug busa ang Dios nasayod niana.

Ug sa pagpadayag niining Pulong, ang usa moingon, "Buyno, naangkon ko kini. Ug dalaygon ang Dios, kini maoy sama niana." Mao gayod kana ang pamaagi kaniadto sa dihang si Jesus mianhi sa unang panahon; ang matag usa adunay usa ka doktrina, ang matag-usa aduna niini. Usa kini ka butang nga gipadala alang kanato nga gikan sa Dios. Ug gisaad kini sa Dios. Ug usa lamang ka pamaagi sa Iyang paghimo, mao -mao ang paggamit sa mao ra gihapong pamaagi sa Iyang paghimo, mao-mao ang paggamit sa mao ra gihapong panag-ingan. Siya misaad sa pagpadala kanato sa katapusang mga adlaw, sumala sa Mal. 4, usa ka profeta ibabaw sa yuta nga mobalik sa mga kasingkasing sa mga tawo balik - ang mga kasingkasing sa mga anak ibalik ngadto sa mga apostolikanhong mga amahan pag-usab. Gisaad sab kana Niya sa Iyang Pulong. Sa Lucas 17 ug sa daghan pang mga bahin nga Iya kining gisaad, nga Siya, unsay Iyang pagahimoon niining katapusang mga adlaw aron pagadad-on kining mga butanga ngadto sa gipamatud-an nga Pulong.

23 Tan-awa, ang usa ka tawo makasulti sa bisan unsang butang, apan hangtod nga ang Dios magahubad nianang Pulong ... Tan-awa, karon, aduna kitay atong kaugalingon paghubad; moingon kita nga kini mao ang buot ipasabot niini. Ug kining usa, ang Methodist maga-ingon ini; ang Oneness maga-ingon ini, ang Twoness maga-ingon ini. Ug, Sus, tan-awa ninyo. Apan ang Dios wala magkinahanglan ug maghuhubad; Siya mismo maoy Iyang kaugalingong Maghuhubad. Siya mihubad sa Iyang kaugalingong Pulong pinaagi sa pagmatuod Niini diha sa kapanahonan nga Iyang gihunahuna, alang sa kapanahonan nga Iyang gihatag.

Wala kita magapuyo sa usa ka kapanahonan sa Pentecostal; apan nagapuyo kita sa laing kapanahonan. Nakita ba ninyo? Wala kita nagapuyo sa kapanahonan sa Methodist; apan nagapuyo kita sa laing kapanahonan. Nagapuyo kita ibabaw dinhi sa kapanahonan sa Pangasaw-onon, sa pagtawag pagawas sa iglesia ug pagkuha kanila alang sa sakgaw. Mao kana ang kapanahon nga atong gipuy-an karon. Sa akong matinuoron nga paghunahuna kanay tukma gayod sa kamatuoran.

24 Ug kining Libroha maoy usa ka Libro sa Pagpanagna. Kining mga magtutuo gimanduan sa pagtahod Niini, ug sa pagbasa Niini, ug sa pagtuo sa mismong Tigumugna, kay ang matag Pulong nga nasulat dinha kinahanglan nga mahitabo gayod. Matag butang nga gisaad mosangpot gayod sa katumanan, sanglit Kini mao si Jesus Cristo diha sa matag kapanahonan. Mao ra kagahapon, kadto mao si Jesus kaniadto kang Noe; mao si Jesus Cristo kaniadto kang Moises; mao si Jesus Cristo kaniadto kang David; mao si Jesus Cristo kaniadto kang Jose: si Jesus Cristo mao kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Ug kini mao si Jesus Cristo taliwala sa Iyang mga katawhan karong adlawa, nga naghimo sa mga butang nga Iyang gisaad nga Iyang pagabuhaton niining maong kapanahonan. Kini mao si Jesus Cristo.

Apan ang iglesia nahimong hagkuta kaayo, halayo kaayo, sama sa igsoon nga miingon dinhi. Ug - ug ang atong mga kaiglesiahan mao rang paagiha, hangtod nga atong maangkon ang usa ka butang nga motay-og kanato pagbalik ngadto sa Pulong. Unsaon man nato sa pagkahibalo niini nga pagabuhaton? Kinahanglan kini matuman sumala sa kaugalingong plano sa Dios. Kay kini dili moabot pinaagi sa mga (laymen) lego; dili kini moabot pinaagi sa mga Magpapatigayon (Business Men); dili kini moabot pinaagi sa mga kaiglesiahan. Nagpahimutang ang Dios sa Iyang plano.

25 Akong gihisgotan dinhi sa Shreveport sa miaging adlaw didto sa nasudnong pagsabwag latas sa nasud, kanang, "Pagpaningkamot Pagbuhat Sa Bulohaton Sa Dios Nga Gawas Niining Nahimong Pagbuot Sa Dios." Si David naningkamot pagdala sa arca sa Dios pagbalik ngadto sa balay. Siya maoy dinihugang hari. Ngano, nga Siya - siya mikonsulta sa iyang - sa iyang mga tinugyanan, sa iyang mga Capitan sa linibo ug napulo ka mga libo, ug uban pa. Ug silang tanan miingon, "Mao kanay Pulong sa Ginoo." Ug iyang gikonsulta ang sacerdote, "Mao kanay anindot." Ug silang tanan nadasig kaayo, sila misinggit, ilang gihimo ang matag relihiyosong pagbuhat niadto. Ug nga kadto sa tinuod gayod supak diay sa pagbuot sa Dios, tungod kay adunay usa ka profeta diha sa yuta nga ang ngalan si Nathan ug siya wala gayod mokonsulta bahin niini. Nakita ba ninyo? Ug atong nakaplagaan nga kini wala magpulos, bisan pag sila matinud-anon kaayo sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa usa ka bulohaton sa Dios.

26 Ug makahimo ka sa pagsinero kaayo, apan hangtod nga kita masayod kon unsay atong ginabuhar, nakigbugno ka sa hangin. Balik ngadto sa Pulong sa Dios ug paglinya na, ug unya padayon; nan diha niana imong masayran. Sama sa usa - usa ka sundalo, wala masayod unsay pagabuhaton hangtod nga iya nang madawat ang mga sugo sa pagpabuhar niini. Ug kinahanglan kita nahimong mga sundalong Cristohanon ug magakuha kita'g mga sugo gikan sa Biblia alang sa atong panahon karon; dili sa sugo kagahapon, O sa sugo sa wala pa ang adlaw, apan sa sugo karong panahona kong asa kita nga dalan moadto. Pangita-a ang panahon nga nahisulod sa atong gipuy-an.

Ug kining mga bag-ong panghitabo nagalabay kanato sa kakalit lang kaayo, ug sa usa ka adlaw ato lang nasayran nga kita nabiya-an sa walay hinungdan, ug pagagapusan, minarkahan na ngadto sa marka sa mapintas nga mananap ug diha pa nato kini masayran.

27 Karon, uban sa pangpailob magapaabot kita alang niini, kay ang mga panagna nga gisaad, ang matag usa sa ilaha kinahanglan pagatumanon diha sa Iyang kapanahonan. Kay kini gisulti na kanato, sa Magmumugna sa wala pa kini pagbuhata, ug kita magpaabot sa pagtutuk Kaniya nga kini pagahimoon pag-usab. Unsa sa kining panahona nga atong gipuy-an, usa ka bahin nga sama sa usa-usa nga kalendaryo; motan-aw ka sa kalendaryo aron makita kon unsa na nga adlaw sa tuig diha sa imong pagpuyo, ug imong tan-awon ang Biblia sa Dios sa pagsuta kon unsa nang panahona ang imong gipuy-an. Kay wala na kita nagapuyo sa panahon sa Methodist, O sa panahon sa Methodist, O sa panahon sa Baptist. Apan nagapuyo na kita diha sa kapanahonan sa Pangasaw-onon, sa pagtawag, pagdala ug balik ngadto sa Dios pinaagi sa usa ka pamaagi nga Iyang gisaad sa pagdala niini pagpabalik. Iyang gisaad ang paghimo niini.

Apan ang nahimo sa matag kapanahonan, ang mga katawhan nagtugot sa mga tawo pagbutang sa ilang kaugalingong paghubad ngadto. Niinipinaagi sa Teyolohiya, ug dili motuo sa Balaanong pagpamatuod sa Dios Niini. Mao kanay kahubaran sa Dios; dili sa unsay gisaad sa Dios ug unsay pagahimoon sa Dios, nagpamatuod nga kining maong Dios ang naghimo sa Iyang kaugalingong paghubad sa Iyang kaugalingong paghubad sa Iyang Pulong.

28 Silang mga Pentecostal misulti kaninyo sa kwarantay-singko, O singkwenta ka mga katuigan nga nanglabay... Ang inyong mga inahan ug mga amahan, kon sila tinuod nga mga Pentecostal nga migawas sa usa ka organisasyon tunglohon nila ang maong butang ug migawas niini. Nan sama sa iro ngadto sa iyang gisuka, ug gibalik ra gihapon kini pag-usab, gibuhar ang mao gihapong nga nakapatay nianang iglesia, gipatay ang inyong kaugalingon pinaagi sa mao ra gihapong butang. Wala akoy pagsupak sa mga tawo diha, walay pagsupak niini, kay ang mga sistema sa mga butang ang unsay nakaingon niini.

Sa balay, ako... Muoli sa balay... Dili ko iwali kini sa panagtigum sa ubang mga tawo. Apan ako magawali sa "Ang Agi Sa Serpente," ug patanglinghogi kini kon makakuha kamog mga teyp.

29 Ug hibaw-i, sila sa pagpakita sa pagpanghimatuod sa mga panagna sa 67 sa Pulong sa Dios nga natuman. Kon kadtong mga pari... Ila kining gitarong sa tukma gayod sa pamaagi sa Mesias nga kaniadto mianhi; sila nasayod unsay mamahimong mahitabo. Ang Far-ang mga Fariseo dunay ilang pamaagi, ang mga Saduceo, mga sumosunod ni Herodes, ug, O sila adunay ilang mga pamaagi. Apan Siya miabot, dili... Siya miabot nga supak ngadto sa matag-usa ka pamaagi nila, apan sa hingpit gayod uban sa Pulong. Si



Jesus miingon sa mao rang butang kaniadto dinhi: "Kon kamo nahibalo Kanako, nasayod pod unta kamo sa Akong adlaw. Kon kamo adunay kasayuran, kamo... kamo moingon, " Well, si Moises... Duna kami'y Moise." MIingon, "Ngano, kon kamo mituo kang Moises, mutuo sab unta kamo Kanako; tungod kay siya nagsulat bahin Kanako."

Apan, tan-awa, sa diha nga ang Dios nagpamatuod sa tukma gayod kon unsay Iyang gisaad, aduna silay ubang bahin nga dungganong pamaagi nga si Jesus gidahum nga moabot, ug ang... Ang gipasabot ko nga Mesias... Ang Mesias kono kinahanglan magaabot sa ilang pundok kay kon dili nan Siya dili mao ang Mesias. Well, kini maoy ingon niana nga pamaagi nga halos karong panahona, "Kon dili ka matan-aw pinaagi sa akong mga salamin, wa ka gayod makakita." Nakita ba ninyo? Ug busa mao kanay-kanay pamaagi niini - mao kini. Kita... Mao kanay kamatuoran. Gikaligutgutan ta ang pagpanghunahuna niana, apan mao gayod kini ang sa kamatuoran.

30 Sa Hebreohanon 1:1, Ang Dios sa kanhing mga panahon nagsulat sa Biblia pinaagi sa Iyang kaugalingon nga pagpili ug pamaagi. Ug wala gayod kini Niya gisulat pinaagi sa mga teyologo; ni gihimo Niya sa paghubad pinaagi sa mga teyologo. Wala gayoy usa ka panahon nga - nga ang mga teyologo adunay usa ka paghubad sa Pulong sa Dios. Ang paghubad magaabot lamang ngadto sa usa ka profeta. Ang bugtong lamang nga pamaagi nga kita mahigawas niining kalibog mao nga ang Dios magapadala kanato nianang profeta; sa sibo gayod, ang bugtong pamaagi nga angay pagabuhaton. Ug kini ginatuohan, alang sa pagtukaw, ug sa katumanan...

Nakita ba ninyo? Wala kini gisulat pinaagi'g mga tawo, apan gisulat ksa Dios. Dili kini Libro sa tawo. Dili Libro sa usa ka teyologo. Apan Libro sa Dios, nga mao ang Libro sa panagna nga gisulat pinaagi sa mga profeta ug gihubad pinaagi sa profeta. Ug ang Biblia miingon, "Ang Pulong sa Ginoo miabot ngadto sa mga profeta." Kanay husto gayod.

31 Daw unsa anindot kanang gihulagway, O ginabuhat nga sa dihang si Jesus mianhi sa yuta, ug si Juan maoy usa ka profeta nianang adlaw, ug siya - siya nagapanagna. Ug sila miingon, "O, ang buot bang ipasabot sa imong sulti nga ang Dios molumpag sa among dagkung mga kapunongan dinhi ug ang tanan niining mga butanga? Ug adunay mahimong usa ka panahon nga ang among - among mga templo dili na masimbahan.

Ug Siya miingon, "Adunay moabot nga usa ka panahon sa diha nga ang Dios magahimog usa ka paglahad nga mogula sa Cordero sa Dios: usa ka tawo." Ug siya miingon nga - nga siya nasayod Kaniya kon Siya moabot. Siya miingon nga siya nakasiguro gayod sa iyang mensahe; miingon siya, "Siya nagabarog karon sa inyong taliwala ug kamo wala masayod niini."

Usa ka aldlaw sa dihang si Jesus milakaw, si Juan nakatan-aw ug nakakita nianang timailhan ibabaw Kaniya; ug siya miingon, "Tan-awa, ang Cordero sa Dios nga nagatangtang sa sala sa kaibutan." Ug unya anang mao rang minutoha si Jesus nasayod nga Siya mao ang usa nga gipamatud-an sa atubangan sa mga katawhan. Karon, Siya mao ang Pulong; nagduhaduha ba ta niana? Ang Biblia miingon nga Siya mao ang Pulong, "Sa kinasugdanan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong Dios. Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo ipon kanamo." Ug dinhi mao Siya, ang... Ania dinhi ang Pulong sa yuta (tan-awa, sa hingpit gayod.) migula ug mipadulong sa tubig ngadto sa profeta.

32 Mao kana'y tinuod, ang Pulong kanunay nga magaabot ngadto sa iyang profeta. Busa dili kita maglaum Niini nga moabot ngadto sa mga teyologo. Dili kita maglaum Niini nga moabot ngadto sa mga denominasyon. Kinahanglan Kini magaabot sa agianan nga dalan sa Dios nga iyang gisulti nang daan mahitungod kanato, ug mao lamang kana ang bugtong pamaagi nga Kini magaabot. Kini ikasilagan, gipanamastamasan, ug gisalikway. Ug sa dihang Kini moabot, kini gilabog ngadto sa pikas ug ang matag butang, apan ang Dios pagahimoon Kini sa bisan unsang paagiha. Kini gisalikway diha ni Jesus Cristo; Kini gisalikway diha ni Juan; Kini gisalikway pinaagi kang Jeremias; Kini gisalikway pinaaging Moises. Kini kanunay'ng ingon ana nga paagi. Apan ang Dios nagapadayon sa pag-irog sa pmaagi nga Iyang igsaad nga Kini pagahimoon Niya. Yes, sir. Dili gayod Niya pagapakyason ang pagbuhat Niini sa mao rang pamaagi.

33 Ang tawo kang kinsa nakakita sa maong panan-awon O nakadungog sa Iyang tingog, dili gayod makasabot Niini sa hingpit. Sa daghang mga panghitabo dili niya masayran, tungod kay siya usa lamang ka galamiton sa Dios. Kini maoy mga hunahuna

sa Dios nga gilitok sa mga ngabil sa tawo. Usa ka "hunahuna" "tinuod guyod na" sa usa ka pulong nga gisulti. Gibuhat sa Dios ang Iyang kaugalingong pagpili pinaagi sa Iyang giila nang daan nga paagi sa pagpili. Gibuhat Niya kini diha sa matag kapanahonan; Iyang gipanggahin ang mga tawo alang nianang idara. Sama kang Moises, sa dihang iyang gituman kon unsay gisulti sa Dios ngadto kang Abraham...

Si Moises natawo nga usa ka linain nga bata, dili siya makahimo sa pagtabang ingon anang paagiha. Sita natawo anang pamaagiha, tungod kay siya gipakatawo alang nianang maong katuyo-an. Ug busa atong makaplagaan nga ang Dios nagbuhat niana diha sa matag panahon. Ang Dios naghimo sa iyang kaugalingong pagpili pinaagi sa Iyang kaugalingon nga giila nang daan ang pagapilio, nagpili sa Iyang mga profeta ug mga butang para nianang idara. Gitarong ang iyan - gitarong ang iyang kinaiya, ang kinaiya sa tawo, ang estelo sa tawo sa pagwali sa pagtahod sa gasa, ug ang tanan nga Iyang gibuhat maoy pagtagbo sa sukna niananga dlawa. Ang Dios nagmugna nianang tawhana ug gipadala siya.

34 Kay kamo kaliwat sa inyong mahan, ug kamo diha na sa inyong amahan, bisan pag ang inyong amahan wala makigkuyog-kuyog kaninyo, tungod kay siya... kamo niadto diha sa kaniya, apan wala ninyo kini masayri ug siya wala nasayod niini, apan kamo gipadayag aron kamo - O siya makig-uban kaninyo. Ug kamo ingon nga natawo pag-usab, natawo kamo sa Kinabuhing Dayon. Ug usa lamang ang porma sa Kinabuhing Dayon, ug kana mao ang Kinabuhi sa Dios, Zoe, sa Griyego nga pulong mao ang "Zoe," usa lamang ka porma sa Kinabuhing Dayon.

Nan kon ikaw anak nga lalaki sa Dios O anak nga babaye sa Dios, anaa diha sa Dios sa tanang panahon. Apan Siya nasayod kon unsang tugkarana g panahon nga kamo gitanum. Busa karon gihimo kamong usa sa binuhat, usa ka anak sa Dios, napadayag nga anak sa Dios, napadayag nga anak lalaki O anak nga babaye sa Dios sa pagtagbo sa sukna niining urasa sa pagpamatuod sa tinuod ug buhi nga Dios niining urasa, sa Mensahe nga nagapangabot niining panahona. Tinuod. Kini gibuhat didto sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kon kini wala . . .kon kamo wala pili-a nianang paagiha, bisan unsaon pa ninyo sa pagpaningkamot sa pagsundogsundog niini, dili gayod ninyo kini mahimo. Unsaon ba nimo pagkuha sa dugo gikan sa usa ka singkamas nga tanum kon walay dugo dinha?

35 Mao kanay hinungdan nga gipaningkuha ko ang pagsulti mahitungod sa . . . Ang mga tawo naghunahuna nga atong - atong gisingit diha sa mga babaye ang mahitungod sa mugbong buhok buhok ug ang mga tawo nagsulti kanako mahitungod sa pag-ingon nianang mga butanga, "Ikaw ra ang moguba sa imong bulohaton." Paaguba ba sa usa ka bulohaton nga gitukod mismo sa Dios? Halayo ra kini. Sa diha nga ang mga katawhan magpatalinghod sa Pulong sa Dios . . .Sa diha nga ang usa ka bata gisabak sa usa ka inahan, ug kanang usa ka selula (cell) nahiadto diha, ug unya lain na sab nga selula nga namugna sa ibabaw niana. Dili kini usa ka selula sa usa ka tawo, ug sa sunod sa iru, ug ang sunod sa iring, ug ang sunod sa uban pang bahin; apan kini sa tinuod gayod, sa hingpit, selula sa tawhanong binuhat. Ug sa diha nga ang tawo gayod, sa hingpit, selula sa tawhanong binuhat. Ug sa diha nga ang tawo natawo sa Espiritu sa Dios, dili niya pagasukipan ug laing butang ang iyang kinabuhi; kini maoy putli dili sinagulan nga Pulong sa Dios nga gipamatud alang nianang maong uras. Iyang pagadad-on ang tibuok Pulong sa Dios; dili niya pagabutangan ug mga credo, ug walay uban pa Niini. Kini maoy putli gayod pagabutangan ug mga credo, ug walay uban pa Niini. Kini maoy putli gayod nga dili sinagulan nga Pulong sa Dios nga napadayag sa atong taliwala.

36 Tan- awa sa Biblia, makita ninyo'g asa, unsa nang panahona ang atong gipuy-aa, sa dihang inyong makita kining dagkung mga butang nga nagapadayag. Sa dihang ang Dios nagsaad sa paghimo niini, kanunay Niya kaning himoon. Ug sa katapusan sa matag kapanahonan sa diha nga ang iglesia moabot ngadto sa lisoanang bahina, ug mibalitok gikan sa Pulong balik sa sala ug sa pagkakalibutanon . . .Ang pakakalibutanon maoy sala. Ang Biblia miingon, "kon imong gihigugma ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kaninyo."

Pagsulti ko gabii, gisulti ko ang mahitungod sa sakripisyo nga gihalad: ang Cordero. Kini pagahimoon sa pito ka mga adlaw, nagpaila sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Kinahanglan nga walay lavadura diha nga makaplagaan taliwala sa mga katawhan, walay igpapatubo alang sa pito ka adlaw. Nga nagkahulogan nga wala gayoy gisagol niini;

walay gipatubo, tanang higayon. Ug wala kita magkinahanglan sa mga credo, mga igpapatubo ug mga butang nga isagil niini. Dili ta sa gusto kalibutan nga masagol kanato. Kinahanglan nga wala gayoy igpapatubo sa Tinapay sa Dios, ang Pulong sa Dios, nga dili sinagulan, nga, "Ang tawo magapuyo pinaagi sa matag Pulong nga nagagawas sa baba sa Dios."

37 Ang atong denominasyonl nga mga sistema, ug mga kalainan, ug mga butang, nakapabutang ug igpapatubo kanato, ug kini ug kana ug kalibutan ug urog. Ug, sus, kini maoy nabatonan nga halos Hollywood sa bisan asa. Kini sa katapusan moabot hangtod kini mamahimong ingon sa England, ug ang usa ka pagtawag sa halaran kaulawan. Sus. Maingon sa giingon sa igsoon, "Unsaon ba nimo pagkuha sa isda diha sa sakayan?" Mao kanay tinuod.

Kinahanglan magawali na kita sa Maayong Balita diha sa Iyang kinatibuk-an, uban sa gahum sa Dios sa pagpamatuod niana sumala sa saad nianang kapanahonan ug sa pagpaila nga mao gayod kanay hustong kabubut-on sa Dios. Gawas niana ikaw sa tinuod usa lang kanay hustong kabubut-on sa Dios. Gawas niana ikaw sa tinuod usa lang sa sakup sa iglesia, bisan ug giunsa pa nimo sa pagpaningkamot nagtinguha pagbuhat sa usa ka kabulohaton sa Dios. O sa bisan pa'g ikaw sa tinuod-anon kaayo ngadto sa iglesia; apan gawas nga kanang kagaw sa Kinabuhing Dayon nga giandam nang daan diha kaninyo nga mahimong usa ka anak nga lalaki ug babaye sa Dios, mutubo ka nga naa sa hiwi nga kahimtang; apan dili mahimong usa ka tinuod, hingpit nga anak nga lalaki o babaye sa Dios.

38 Sa kanunay ikahisgot ko kning diyutay'ng kasaysayan sa usa ka gamay'ng agila. Ug giunsa sa mag-uuma pagpalumlum sa monga-an sa usa ka higayon, ug siya may . . . manghinaut ako nga kini dili makapalain sa inyong pagpaminaw. Apan ang usa ka mag-uuma mibutang sa usa ka himongga-an ug ang iyang -gikulangan sa usa ka itlog diha sa iyang pagpahamutang. Sa pagduhaduha kon uban ba dinhi nga nasayod ug unsay butanganan sa mga itlog, kon pila kini ka buok ang angay ipahimutang. Apan bisan pa niana, iyang gikulangan sa usa ka itlog sa igo untang gidaghanon. Busa iyang gikawan ang salag sa agila; ug kini may duha ka mga itlog. Ug ang usa itlog iyang gibutang ilalum sa himongga-an.

Ug sa diha nga ang maong agila napusa na ipon sa mga manok, siya maoy usa ka langgam nga gikatingad-an. Wala siya makasabot sa kurokutok sa himongga-an. Siya dili makalitok sama sa iyang - sama sa iyang gustong mapatalinghogan niini nga ilitok. Ug ang himongga-an mikakha diha sa yuta, sa pagkaon gikan sa yuta; ug kini maoy dili pagkaon alang kaniya. Siya maoy usa ka maot nga piso miipon kanila. Ang monga-an molakaw dinhi niini dalana ug mokaon niini mokaon niana; dili siya makasabut niini. Busa dihay usa ka adlaw nga ang iyang mama, O inahan, sa laing bahin, diha kaninyo. Akoy usa . . .Diha sa kahabagatan moingon kami "Mama."

Busa bisan pa nina, siya -iyang -iyang ang iyang inahan nasayod nga aduna siyay duha ka mga itlog, ug ang usa lamang kanila ang anaa didto, busa siya mipanaw ug gipangaita niya sa usa. Iyang gituyok ang matag dapit ug milabang sa nasud, ug sa katapusan milupad siya tungod sa usa ka kinural nga uma. Iyang nakita siya didto nga nagsunodsunod nianang karaang himongga-an. Ug kanang tingoga maoy tukma alang kaniya. Ngano man? Kay siya usa man ka agila gikan pa sa kinasugdan.

39 Ug sa diha nga ang usa ka tawo, O babaye nga nagpahiluna ilalum sa mga credo ug mabungaw, sumala sa kinalagdaang relihiyon, kon siya naila nang daan nga usa ka anak sa Dios, ug iyang nakita ang Pulog sa Dios nga giwali inubanan sa Iyang gahum, ug ang Dios nagapamutod Niini; Usa siya ka agila sukad pa sa kinasugdanan, siya modangup dayon Niini ingon ka sigurado sa duha ka mga duha upat. Siya wala gayoy mahimo, sanglit kay ang iyang kinaiya nahigugma sa Pulong sa Dios. Walay bali kanako kon unsay gipasungit sa uban, nga sa dihang makita niya ang Pulong sa Dios nga napadayag, siya milupad ngadto Niini tungod kay siya usa man ka gamay'ng agila.

Sa ilang pagpadayon pag-ingon, siya miingon, "Mama, unsaon ba nako pagpaingon sa itaas gikan diri?"

Ug miingon siya, "Paglukso'g maayo; kay sal-on ko ikaw."

Mao lamang kana ang imong pagabuhaton, usa ka paglukso sa imong tiil, usa ka paglukso ngadto sa Dios, usa ka saad, "Ginoong Jesus, mituo ako Kanimo uban sa tibuok kong kasingkasing. Mituo ako sa mensahe sa among uras. Nakita ko kini nga

napamatd-an, ug akong nasayran nga kini maoy husto." Lukso sa imong tiil, kay ang Mama mosalo kaninyo. Aya'g kabalaka. Usa ka ikaw ka agila; ang inahan anaa diha sa pagkuha kaninyo.

40 Karon, atong mapamalandog nga kita nagapuyo na sa makaliisang ug sa usa ka dakung, panahon, apan sa diha nga ang mga kamatuoran niining mga magtutuo Niini mao ang ebidensiya nga ang Dios ania niini. Sa tinuod gayod. Ug unya kanang gisaad nga Pulong sa Dios nasayran na. Ang binhi nabukas na ug ila kining nakita ug sila mituo Niini. Ang uban wala makakita Niini; sa laing paagi sila nagpahimutang ug molantaw lang Niini.

Sayod mo, ako nagwali'g maayo sa pag—pag labang niining nasura, aron niini dili mamobo - ang buhok sa usa ka babaye sa maong nasud. Apan sa matag panahon sa akong pagbalik, nagdaghan na hinoon. Unsa bay nahitabo? May usa ka bahin nga sayup. Nasayod ba mao ang Pulong maoy nag-ingon niana. Moingon kamo, "Well, dili kana makahimog kalahian." Makahimo kinig kalahian.

41 Adunay usa ka maayong igsoon, miingon, "Ako kang pagapandangan sa mga kamot, Igsoon Branham. Ako nahigugma kanimo. Imong giguba ang imong Bulohaton." Miingon pa, "Wala kay katungad sa pagsulti kanilang babaye mahitungod niana." Ingon pa gayod, "tugoti ang mga Pastor sa paghimo niini."

Miingon, Bisan pa'g dili nila kini pagahimoon." Ingon ko, "Karon . . ."

Siya miingon, "Well. Dili kini imong trabaho; mag-ampo ka lang alng sa sakit.

Ako miingon, "Unya kang kinsa ,man kining trabaho? Gitawag ko para sa pagwali sa Maayong Balita."

Ingon niya, " mapandong ako sa mga kamot diha kanimo ug pangayu-on ko sa Dios aron unya matangtang kini."

Ug ako miingon, "kon mutugot ka - tugotan ko sa pagpandong usab kanimo." Nakita ba ninyo? Ug ako miingon, "mag-ampo ako nga ang Dios maga abri sa imong mga mata ug makita mob kini." Busa mao kanay tinuod.

Siya miingon, "Angay ka lang magwali . . .Ang mga tawo nagtuo kanimo nga usa ka-ulipon, usa ka profeta sa Dios." Maoy ingon niya, "Kinahanglan imong itudlo kanila sa mga babaye kon unsaon ngadto - ngadto pagkuha sa mga gasa ug sa pagpanagna ug sa mga butang pa."

Ako miingon, "Unsaon man nako sa pagtudlo ug Algebra sa diha nga sila wala man gani gayod makahibalo sa ilang abc's?" tan-awa, nakita ba ninyo? . . .? . . .buhaton ninyo kini. Kanay diha sa matag . . .Mao kanay tinuod. Kon dili kamo makahimo sa yano nga mga butang, unsaon man sa paghimo ninyo sa espirituhanong mga butang, ang natural nga mga butang.? Sa tinuod gayod, Igsoong lalaki, O babaye, kining sultiha daw usa ka kataw-anan, apan kini sa Maayong Balita. Kini maoy kamatuoran sa Maayong Balita. Mao kanay tinuod.

42 Hibaw-i, makaplagnan nato ning adlaw nga ang mga tawo . . .Daghan kaayong mga tawo nga dili motuo niini, bisan pa sa mga katawhan nga naponon - sa Espiritu. Taga-an ko kamog usa ka butang nga makapatuok kaninyo. Ang bautismo sa Espiritu Santo wala gayod, dili niana, walay bisan unsang butang nga mahitabo uban sa inyong kalag. Kana maoy diha sa bautismo. Nakita ba ninyo? Diri ang kalag sa sulod dinhi, nga miabot gikan sa Dios. Apan human niana diha sa gawas adunay lima ka mga pagbati, ug lima sa gawas - sudlanan sa inyong pagpadapat sa inyong yutan- ong balay. Ang sulod, duna kay espiritu, ug sa sulod diha duna kay lima ka mga lutsanan nianang espiritu. Hinumdomi, nga diha maong sa espiritu mahimo kang mabautismohan sa tinuod nga Espiritu sa Dios apan sa gihapon ikaw mawala. Ang kalag nga nagapuyo; nga kanhi gitudlo nang daan sa Dios.

Di ba nag-ingon man si Jesus, "Daghan ang moduol Kanako niadtong adlaw, ug moingon, "Ginoo. Diha ba ako nagapagula sa mga yawa, nagahimog dagku ug bantugan nga buhat, nagapanagna, sa dagkung mga gasa sa Dios?" Ug Siya miingon, "Palayo gikan Kanako, kamong mga mamumuhat sa pagkadautan, wala gani ko makaila kaninyo. Daghan ang moduol niadtong adlaw."

43 Dili ba si Caipas nagpanagna man? Ngani siya usa ka yawa. Nasayran nato diha . . . Ang ilang mga sacerdote, mga dagkung tawo, nga gidahum nga mahimong dagkung

mga magmamando sa ilang mga adlaw, uban sa pagkamapainubsanon ug uban pang mga butang, apan napakyas sa pagsabot sa Pulong sa Dios nga mismo gipadayag sa atubangan nila.

Atong pagadad-on ang usa ka panon sa ila nga akong nasulat diri. Unsa ba si Balaam? Siya usa . . . Moingon mo, "Guisab sa Dios ang iyang hunahuna." Dili Niya mausab ang Iyang hunahuna.

Sa dihang si Balaam migawas ingon nga usa ka profeta, milugsong didto, ingon nga usa ka obispo, magwawali, O bisan unsay itawag mo kaniya. Kay siya sa usa ka inilang tawo. Apan sa diha . . . nga iyang gikonsulta ang Dios mahitungod sa iyang paglugsong didto ug sa pagtungulo sa Israel; kay dili siya sama kanila sa kinasugdanan, busa siya nangutana sa pag-adto. Ang Dios miingon, "Ayaw'g adto."

Ug unya sila mipadala sa usa ka talahurong pundok nga ang uban tingali mga obispo o mga presbyter, O sa usa ka bahin pa, didto, miingon - uban sa daghan pang nakat-unan sa pagdani kaniya. Siya mibalik ug nangutan sa Dios sa pag-usab. Dili ka makapangutana sa Dios sa makaduhang higayon. Sa dihang moingon ang Dios niini sa una, mao na kini. Dili ka makapaabot sa bisan unsa pa.

Si Rebecca wala magpaabot sa pagkuha sa ikaduhang mando. Sila nangutuna kaniya, miingon, "mo-uban ka ba?"

"Pasultia siya."

Ug miingon siya, "Mo-uban ko." Siya sa lig-on gidasig sa Dios. Ug siya nahimong usa sa mga rayna sa Biblia alang sa pagbuhot ibabaw sa pitik sa Espiritu sa Dios nga milihok ngadto kaniya sa pagdawat unsay kon unsa gayod ang hingpit nga kamatuoran, ug siya mituo niini.

44 Karon, atong makaplagnan, si Baalam, sa dayag lang, nga wala siya makakita. Siya migawas ug milantaw ngadto sa mga katawhan, miingon, "karon, kadiyut lang. Usa kita ka buntag, dagkung mga tawo dinhi, kamo usa lang ka pundok nga naglantaw." Inyo bang nakita? Ug kitang tanan—kitang tanan nagatuo sa mao ra nga Dios."

Mao kanay tinuod. Silang tanan mituo sa mao rang Dios; silang tanan nagsimba ni Jehova. Tan-awa ang paglahad ni Balaam: pito ka mga halaran, hingpit nga numero sa Dios, ang pito ka mga iglesia (nakita ba ninyo?); pito ka mga turong karnero, nagahisgot sa pag-abot sa Ginoo. Sa masukaron gayod siya sa hingpit ingon ka masukaron kang Moises kanhi; apan (inyong bang nakita?), Diha walay usa ka Balaanong pagpamatuod. Silang duha didto pulos mga profeta.

Apan ilalum sa pagpang-alagad ni Moises, adunay usa ka kahibulongang Haligi sa Kalayo, usa ka Kahayag nga naga paibabaw sa kampo. Adunay Balaang pag-ayo; adunay usa ka pagsinggit sa -sa Hari diha sa kampo, dagkung mga timailhan, sa Balaanong pagpang-ayo, ug mga kahibulongan ug mga butang nga gipanghimo sa ilang taliwala. Kadto maoy usa ka timailhan sa usa ka buhing Dios sa taliwala sa Iyang mga katawhan.

Sa masukaron gayod, silang duha pulos tarong. Ug si Balaam naninguha sa pagdani sa mga katawhan, ug paglumay kanila ngadto niini. Kanus-a ba? Sa wala pa sila miabot sa yutang gisaad. Sa laing adlaw O duha, Sila nakaabot sa gisaad nga yuta.

45 Apan karon ako nahadlok . . . Kay mao kini ang usa ka malisud nga tumailhan sa paghimo, nga sa pipila unya niining mga adlaw mahipunting ako Niini. Apan hinumdomi kini, nga ang mga kaiglesiahanan nabihag pinaagi niining katiguman sa tibuok iglesia; pagadad-on kamo ngadto niini sa pag-ingon, "Kamo mao ra nga pundok." Dili kamo pareho nga pundok. Paggawas kamo gikan nianang butanga ug magpalain. Mao kanay tinuod gayod. Ug kini tinuod gayod. Magpalayo kita gikan nianang butanga, kutob sa imong mahimo sa pagpalayo.

Si Balaam miingon, "kita . . . tugotan nato ang atong mga anak nga magkaminyo-ay sanglit O bisan pa, nagatuo kita sa mao rang Dios.

Unsaon ba sa duha nga magkakayug kon dili sila magkauyon?" Unsaon ba nimo sa pagkuyog sa Dios kon dili ka mouyon sa Iyang Pulong?" Unsaon ba nimo sa pagdugang sa mga credo ug sa uban pa ngadto niini, sa dihang ikaw giingon nga dili nimo kini pagahimoon, O gimanduan nga dili nimo kini pagahimoon? Dili mahimo kini. Wala gayoy pamaagi sa paghimo niini, igsoong lalaki, ug babaye. Ug dili nimo masagol kanang

igpatatubo ngadto sa walay igpapatubo. Ang tubig ug ang lana dili magkasagol. Ang kangitngit ug kahayag dili magkasagol. Ang kahayag gamhanan kaayo; sa hingpit mopagwas sa kangitngit.

46 Busa dili nato kini mahimong ipagsagol. Ni masagol nimo kalibutan. Dili masagol nimo ang iglesia ug ang denominasyon. Dili masagol nimo ang kalibutan ug ang Maayong Balita. Kay kini dili magkasagol. "Panggula kamo kanila; ug magpalain kamo, nag-ingon ang Dios, ug pagahinangpon Ko kamo sa Akong kaugalingon. Ug kamo mamahimong Akong mga anak nga lalaki ug babaye; ug Ako mahimong Dios kaninyo." Dili gayod nato kini mahimo hangtod nga kining mga butanga mapadayag na ug ang Pulong sa Dios alang sa Uras mapamatud-an na nga maoy kamatuoran. Sunod diha sa mga lakang.

47 Sa Pentekostes, mao kanay hinungdan nga si Luther nawala ang Iyang mensahe. Ug mao usab kang Wesley nga nawala ang iyang mensahe. Nakita ba ninyo? Ug kon ang iglesia sa Wesleyan unta mipadayon, nan nahimo na silang mga Pencial. Kon ang mga Lutheran mipadayon, na sila nahimo na silang mga pentecostal. Kon ang mga Luthera mipadayon, nan sila nahimo nang mga Methodist. Nakita ba ninyo? Ug karon, kon ang mga Pentecostal mopadayon diha sa kalibutan nga sama sa imong gihimo karon, mawala gayod kamo. Kini putos lamang ug lindog, ug maoy pagasunogogan. Nasayran ba ninyo kana. Iyang pagatapukon ang mga trigo Niya ngadto sa hiposanan. Apan ang mga uhot Iyang pagasunogan uban sa kalayo nga walay pagkapalong, bisan pa'g kini maghahambin. Sa tinuod gayod kini nagadala niini, apan ang Kinabuhi hingbiya na niini samtang kini nahimong usa ka dahon, kini mipadayon sa paghimog usa ka bahin pa hangtod nga kini miabot ngadto sa iyang kinatibuk-an nga hulagway.

Ug busa ang iglesia moabot pinaagi sa pagkamaturang, pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo (pagpasig-uli sa mga gasa), sa pagpadayon ngadto sa porma sa hulagway ni Cristo. Si Cristo maoy Pamanhonon; ug ang Iglesia maoy Pangaasaw-onon; ug ang Pangasaw-onon bahin sa Pamanhonon. Kinahanglan usa ka Pulong nga iglesia, dili usa ka denominasyonal nga iglesia, pulong gayod nga iglesia, ang Pulong nga napahayag ug -pinaagi sa napamatud- ang Pulong sa Dios.

48 Si Balaam, wala niya makita ang kalainan. Daghan ang wala makahimo.

Si Faraon wala kakita niini, bisan pa'g napamatud-an diha sa iyang atubangan.

Si Dathan wala makakita niina. Si Dathan migawas didto, iyang nakita si Moises ug nasayran niya. Siya mibutho didto, ug miingon, "Gihunahuna nimo'g maayo nga ikaw lang usa diha pundok. Ang tibuok katilingban balaan." Ang Dios wala gayod nagpakighisgot - sama niana. Siya malagmit gayod nga nagpakisayod sa labaw pa kay niana. Ug siya miingon, "Well, ang tibuok katilingban balaan. Gihimo nimo sa imong kaugalingon (kon kita magaingon ning adlaw, sa panultihon sa kadalanan) ang gamay'ng bato lamang diha sa lapyahan."

Ug si Moises nasayod nga ang Dios nagpadala kaniya didto alang niana. Siya miingon lang, "Ginoo . . ." Pukna diha sa -sa ganghaan sa tabernakulo.

Ug ang Dios miingon, "Ibulag ang imong kaugalingon sa pagpakig-uban kaniya," Ug siya mipalamoy kanila.

49 Ug hinumdomi, ang sala nga nabuhat sa Israel (pinaagi kang Balaam sa pag-ingon nga silang tanan parehas ra,) kanang salaa wala gayod mapasaylo ang Israel. Ug tan-awa; tugoti ko sa paghatag kaninyo sa usa ka makapaalingat nga hulagway; mahitungod sa duha ka milyon nga mibiya sa Egipto, ang duha lang kanila ang nakalahus ngadto sa gisaad nga yuta. Ang matag usa kanila mikaon sa mao rang butang; silang tanan misayaw sa espiritu; silang tanan may bisan unsang butang sa kadaghan. Apan sa dihang nahiabot kini ngadto sa panahon sa pakigbulagbulagay, ang Pulong maoy nagpabulagbulag. Sa dihang kini moabot diha sa panahon, siya miingon, "Nganong, dinhi, man kita . . ."

Magkasikit gayod kaayo, tan-awa kana sa Biblia miingon nga diha sa katapusang mga adlaw ang duha ka mga espiritu (Mateo 24:24) managduol kaayo, kini makapalinga sa mga pinili kon mahimo. Kanang putos kon tan-awon sama sa lugas, apan kini dili mao ang lugas. Nakita ba ninyo? Dili kini mao ang lugas, apan kon imong tan-awon daw sama gayod niini. Nakita ba ninyo? Duol kaayo, kini makapalinga sa mga gipangili . . . Kamo nagpalahi ug nahulog ngadto sa denominasyon ug maluya ug mamatay, apan ang

lugas nga trigo miirrog lahus sa paggawas sa . . .Nakita ba ninyo? Kini maoy tukma gayod diha. Usa lang ka tigdala apan dili mao ang lugas nga trigo.

Hinumdomi, ang lugas magapadayon. Ug diha sa pagkabanhaw ang tanan kusog sa lugas nga trigo moabot sa kinatumyan maingon sa paghiadto sa pag-una sa pagpagawas diha sa dakung pagkabanhaw. Wala gayod gipasaylo . . .

50 Moundang una kita dinhi sa makadyut lang. Malaumon ako nga dili ako makabalda kaninyo. Apan tan-awa, mangutana ako kaninyo sa usa ka bahin. Tugotan nato sa pagdala niana, sa pag-ingon pananglitan, nga kining maong ihap husto. Sa diha nga ang kagaw, sa lalaki ug babaye moabot, kon imong sayron gayod ang mga tubo O -O pagsagol ug uban pa sa mga kabakahan, imong makaplagaan nga ang mogawas nianang pagpagawas gikan sa lalaki mopagawas sa halos usa ka milyon nga mga kagaw. Ug ang pagpagawas gikan sa babaye mopagawas sa usa ka milyon nga mga itlog. Apan nasayran ba ninyo nga aduna lamay sa usa ka milyon nga mga itlog. Apan nasayran ba ninyo nga aduna lamay sa usa ka milyon nga mga itlog. Apan nasayran ba ninyo nga aduna lamay usa sa ila nga maoy tabunok? Sa ila sab nga kabakahan, O sa bisan unsa sila diha niining minilyon sa mga kagaw, sila may usa lang nga diyutay'ng kagaw nga magalihok sa iyang kaugalingon tipon sa nahabilin kanilang tanang mga kagaw ug motagbo ug mangita nianang tabunok nga itlog ug mokuyamang ngadto niini, ug ang nanghabilin sa ila mamatay. Ang usa kanila maoy gitudlo ngadto niini, ug ang nanghabilin sa ila mamatay. Ang usa kanila maoy gitudlo ngadto sa kinabuhi; ug ang mga uban wala, bisan pag silang tanan pareho ra. Usa lang ka buok ang mogawas sa usa ka milyon.

Nan unsa man kaha kon kini maingon nianang pamaagiha karong gabii? Nga kon adunay lima ka gatus ka milyon nga nagdahum, sa pagpanghunahuna nako, nga mga Cristohanon sa kalibutan, mahitungod niana nga hulagway, sa mao gayod nga hulagway. Kon ang pagsakgaw moabot karong gabii, nan ang buhi nga mahanaw, aduna lamay mamahimong lima ka gatus ka mga tawo. Nan, adunay halos daghang mangawala sa bisan unsang adlaw, nga sili maapil sa pag-ihap. Ang Pangasaw-onon pagakuhaon ug kita mahibulong kon unsa kining tanan; ug ang mga tawo mipadayon sa pagwali, sa pag-ingon nga sila nakakuha niini, ug niana, ug sa uban, ug tan-awa unsa ka malimbongon gayod kana. Moingon kon kini mahimo niana; wala ako magaingon nga mao kini; kay wala ako masayod; wala akoy kagahum niana. Ang Dios ang maghuhukom niana. Apan tan-awa daw unsa ka sayon kining mahitabo diha sa tanang hulagway ug mga butang, daw unsa kini nga mahimong napamatud-an.

51 Nganong wala si Core makakita niana? Nganong si Dathan wala makakita niana? Nganong si Achab wala makakita niana? Sa dihang si Achab... o sa dihang si Josaphat milugsong ngadto kang Achab, miingon siya, "Achab, nia kita sa kasamok. Nahibalo ka ba nga ang Dios naghatag kanato niining yutaa; nga gibahinbahin ni Josue?Nasayran ba nimo nga kining bahina sa yuta dinhi nga gikuha sa mga taga-Seria, dili ba kana atong yuta?"

"Oo."

"Apan ang among mga anak gigutom, ug ang mga taga-Seria, nga among kaaway, gipakaon ang ilang mga anak, ug gipuno ang ilang tiyan sa maong trigo nga angay lang unta kanato." Mao kanay kamatuoran sumala sa Kasulatan. Miingon pa, "Matabangan ba ko nimo sa pagtungas didto ug kuhaon kana?"

Karon, usahay ang usa ka maayong tawo ilalum sa paghaylo sa dautan monunot na lang. Pagbantay'g maayo, iglesia, bantaye'g maayo.

52 Karon, ang unang butang nga masayran nimo dinhi, si Josaphat, ingon nga relihiyosong tawo, miingon siya, "Well. Mangadto kita, sa tinuod ang among mga carro; ang among mga tawo kitang tanan pareho ra." Apan dili sila parehas. Dili. Siya miingon, "Well, ang among mga carro inyong mga carro; ang among mga tawo maoy inyong mga tawo. Sigurado, moadto kita," ug siya miingon, "apan ato unang pagakonsultahon ang Ginoo."

Busa siya miingon, ang hamtong Acahab, "Sa walay pagduhaduha, giisip na kana namo. Well, among..."

"Aduna bay usa ka profeta sa Dios?"

Ug miingon, "Aduna akoy seminaryo sangkap sa ila. Ug may upat ka gatus diri, ang

nag-unang pinakamaayo. Silang tanan nakakab-ot sa ilang Ph. D., L.L.D., ang ilang dibleng L.D. 'S ug uban pa nga ania niini. Silang matag usa..." Karon, hinumdomi, sila mga profeta nga Hebreohanon nga gikan sa eskwelahan sa mga profeta.

Ug miingon, "Dad-a sila diri; patalinghogan ta sila."

53 Ug karon, sa akong pagtuo nga kadto mao si Zedecheas (ang daku nga labaw sa ilaha, ang obispo, sa tanan kanila) miadto didto ug may kadasig. Aduna siyay kadasig, sa tinuod gayod. Miadto, ug naghimo sa iyang kaugalingon ug duha ka mga dagkung mga sungay nga puthaw. Ug siya miingon, "Nasayod ba kamo, NAG-INGON ANG GINOO, imong pagadad-on kining duha ka mga sungay sa pag-abog sa mga taga-Seria pagpagawas sa nasud.

Mao sab, sa tanan kanilang nahabilin nanagpanulti, "Mao kanay tinuod gayod." Ang matag usa kanila, sa kinatibuk-ang seminaryo diha sa panag-uyon. Nakkita ba ninyo?

Si Achab miingon, "Inyo bang nakita?"

Si Josaphat ingon nga espirituhanong bahin, sayod mo, sa hingpit wala siya mamad-i; ug miingon, "Apan wala ba gayoy lain pang usa diha sa palibot, nga angay natong pagkonsultahaon?"

"Unsa pa may imong ipangunsulta sa uban pa, kon ang kinatibuk-an sa Iglesia - ang tibuok Katiguman, naga-ingon man nga kining tanan maoy husto?" (pasaylo-a ko. Nakita ba ninyo?) "Ang kinatibuk-an naga-ingon man, "Mao kanay angay natong pagabuhaton." Nakita ba ninyo? "Mao kanay kinahanglan natong pagahimoon."

Siya miingon, "Apan wala na bay laing usa pa sa palinot?" Kanang lain pa, nahibalo ka na.

Ug siya miingon, "O, duna. Adunay usa, nga si Micheas ang anak nga lalaki ni Imla, apan gikasilagan ko siya." Kanunay gayod anang paagiha. "Napungot ako kaniya tungod kay siya kanunay'ng magapakigbatok sa akong mga tawo, ug sa pagtunglo kanako, ug sa pagsulti kanako sa tanang pagkadautan mahitungod kanako. Gikasilagan ko kanang tawhana."

Miingon pa, "O ayaw'g tugoti nga ang hari magaingon.

Ug ingon niya, "Lakaw kuha siya."

54 Ug busa siya miadto didto sa anak nga lalaki ni Imla, Kuyog sa pipila sa - sa mga Obispo, O sa pipila sa mga punoana miadto didto, ug miingon, "karon, patalinghog, gusto mo ba nga mobalik sa Organisasyon pag-usab? Nan magasulti ka sa mao rang butang sa ilang gisulti ug sila magadala kanimo'g balik."

Apan nahitabo nga ang Dios adunay usa ka tawo nga sila dili makadapat sa ilang mga kamot batok kaniya; Ang mga kamot sa Dios maoy nagakupot kaniya. Ug siya maoy tigpasidlak sa kamatuoran sa Dios. Ingon niya, "Siguro gayod, " miingon, "Moadto ako, apan magasulti lamang ako kon unsay ibutang sa Dios sa akong baba." Mao kana ang tawo Dios. Ug siya miingon, "Ihatag kanako karong gabhiona." Sa Miabot na ang gabii, ang Dios misulti ngadto sa Iyang profeta, ang dili inila. Ug sa inyong nasayran nga migawas siya sa pagkasunod buntag.

Miingon, "unsa ba kini Imla?"

Siya miingon, "Lakaw kamo," ug miingon pa, "Apan akong nakita ang Israel nga nagkatibulaag sama sa carnero sa mga bungtod, nga walay magbalantay."

Siya miingon, unsa may akong gisulti kaninyo. Unsa may akong gisulti kaninyo mahitungod niini." Ug miingon...

55 Ug unya ang dakung Obispo miduol ug misagpa sa iyang baba, ug miingon, Diin paingon ang Espiritu sa Dios sa dihang migawas? 'Kay ako nasayod nga aduna akoy Espiritu; kay misayaw na ako niani; ug nahimo ko na kining tanang mga butanga. Nakita ba ninyo? Ako—ako adunay Espiritu nga midhog kanako. Diin man siya paingon?

Karon, tan-awa, si Imla ingon nga usa ka anak sa Dios, O usa ka tinuod nga profeta sa Dios, iyang gisusi ang iyang panan-awon pinaagi sa Pulong. Kay kon dili pinaagi sa Pulong, nan kini sayup. Nakita ba ninyo? Sa Pulong nianang panahona... nakita ba ninyo? Karon, siya miingon sa Malasulatanon, ang maong yuta alang kanila ug ilaha gyod ang yuta. Sa Makasulatanon, tanan daw husto lamang sa usa ka butang.



Apan hinumdomi, nga usa lamang ka Pulong ang naka-ingon sa tibuok kasaypanan nga miabot, nga si Eva wala mituo sa usa ka Pulong sa Dios. Diha sa una sa Biblia, ang usa ka Pulong maoy naka-ingon sa kagul-anan. Si Jesus miabot sa taliwala sa Biblia, ug miingon, "Ang tawo mabuhi pinaagi sa matag Pulong nga magagwas sa baba sa Dios." Ug sa katapusan sa Biblia, Siya miingon, "Ang si bisan kinsa nga magakuha sa Pulong O magadugang sa usa ka pulong Niini."

56 Kini dili bahin sa Maayong Balita... Ang mga Methodist adunay bahin, ang mga Baptist, mga Presbytarian, ug uban pa, sila adunay bahin niini, Ang Katoliko may bahin niini, ang Saksi ni Jehova, sa tanantanan pa kanila.

Apan kining tibuok Pulong, ang tanang Pulong, ang Pulong sa maong panahon ang paga-isipon. Ug dili gyod kini nato mahimo hangtod nga ang Dios magadihog ug usa ka profeta nga magabarog ug magasulti niini, ug magapamatuod, ug magapakita Niini nga kini maoy husto. Ug kini mosangko ngadto sa mga tawo apan wala gyod nila kini masayri, sama lang gihapon sa naandang panghitabo.

Kamong mga Katoliko, sama kang Joan of Arc, inyo siyang gisunog sa pagtuo nga usa siya ka diwatahan; ug sa kaulahian inyong gikalot ang mga lawas sa pari, sa duha ka gatus na ka mga katuigan ang nanglabay, ug gitambog sila sa suba. Ug wala kamo masayod ni Saint Patrick ug sa uban pa kanila.

Molahas gihapon kini sa inyong mga kamot pag-usab, maoy unang butang nga inyong masayran. Pagabuhaton kini sa Dios, ug wala gyod ninyo masayri nga kini nabuhat na. Nakita na ninyo? Siya sa hingpit mokalit lang ug abot ug dagiton ang Iyang Pangasaw-onon ug dad-on siya dihadiha dayon, ug sa pagkawit kaniya, pagpagawas sa taliwala sa mga katawhan.

57 Ug atong makaplagnan, kining gamay'ng Micheas miingon nga iyang gisusi- iyang gisusi; siya nasayod nga ang Dios may giingon pinaagi sa usa ka profeta sa atubangan niya... Ang profeta sa atubangan, unsa bay iyang giingon? Miingon niini; ingon niya, "Achab, tungod kay imong giula ang matarong, O dugo sa matarong nga si Naboth, ang iro usab magatilap sa imong dugo, ug ni Jezabel. Ug mao kanay tinuod gayod, may katumanan, sanglit ang Dios maoy nag-ingon niini. Unsaon ba nianang profeta sa pagpanulti sa maayo nga kining maong dautan kasupak man niini?

Unsaon ba nato sa pagpanulti'g maayong mga butang sa kapanahonan sa Iglesia sa Laodicea nga ang Dios nagsulti man batok niini? Nga kamo hubo, makaluluoy. Moingon mo, "Ako dato; aduna akoy maayong... aduna akoy iglesia sama sa mga Methodist, ug sa mga Baptist, ug sa mga Presbytarian. Aduna ako niini, ug ako niana; sa pinakamaayo niini, ug niana, ug sa uban pa." Mao kanay tinuod, apan sa walay pagpanghibalo nga ikaw hubo, buta, makaluluoy, sa tinuod nga butang nga gipadayag sa Dios. Diha dayon Siya molakaw nga sama sa inyo nga nagagawas dayon. Nakita ba ninyo? Tuohi, mga tawo, samtang dili pa ulahi.

58 Karon, makaplagnan nato nga siya misagpa kaniya sa baba, ug miingon, "Diin paingon ang Espiritu sa Dios..."

Si Micheas miingon, "Nakita ko ang Dios milingkod ibabaw sa trono. Ug, O Iyang gitawag nga mga sinaligan sa langit, ug miingon, "kinsa bay atong ipakanaug paglingla kang Acahab?" Miingon, "ug siya—usa sa bakakon nga espiritu migimaw ug miyokbo sa atubangan sa Dios; ang usa ka bakakon." Ug hinumdomi kanang bakakon nga espiritu miabot ngadto niadtong mga profeta; ug busa angay sila nga masayod nga ang espiritu nga diha kanila kadto maoy dili sumala sa Pulong. Apan ila gihapong gidala sanglit sila mga profeta sa hari, tungod kay anaa kanila ang tanang butang nga maanindot.

59 Ug mao kanay gibuhay sa iglesia karong panahona. Nagpalayo na gikan nianang karaang uso nga inyong nasinati sa nanglabay nga mga katuigan sa dihang mobarug sa eskina sa mga kadalanan aron sa pagwali sa Maayong Balita. Panggawas kamo nianang mga organisasyon ug tawga ang inyong kaugalingon diha sa usa ka gawasnong mga tawo karong panahona, sanglit kamo gigapus niini pag-usab, sama sa usa ka baboy nga naglubog sa iyang tuna-an O usa ka iru nga mitila sa iyang suka. Kon kini nakapasuka kaniya sa unang higayon, kini makapasuka kaniya pag-usab. Mao kanay tinuod. Ang Dios magsuka kaninyo gikan sa Iyang baba, Siya miingon, "kamo dagaang, dili init ni bugnaw," adunay diyutay'ng mga tigum, ug mopatukar sa diyutay'ng musika ug awit sa gamay lang, nga kini maoy—kanunay gayod nga makapaunlod sa pagkacristohanon.

Ang akong anak mitawag kanako sa milabay nga adlaw sa pagtan-aw sa telebisyon, sa tugum-lingaw-lingaw sa pag-awit nga diin ang mga katawhan mangadto Kadtong mga pundok sa gamay'ng Ricky mibarog didto, nag tuyok-tuyok sama ining rock-and-roll, ug sila nagapang-awit sa mga balaang awit, kini makapagpasubo kang Jesus Cristo. Wala na gayoy pakaligdong diha sa iglesia. Kini daw ang tanan nahimo nang usa ka rock-and-roll diha sa usa ka bahin, ug sa pagpasundayag sa urog, puli sa lugar sa iglesia sa Buhing Dios nga diin si Jesus Cristo makapadayag sa Iyang kaugalingon diha sa gahum. Ug aduna gayoy usa ka butang nga nasayup diha sa usa ka bahin; sila mipalayo. Ug ang Biblia miingon nga kini maingon nianang paagiha. Nakita ba ninyo? Tan-awa kon asa na kamo. Pagmatngon; Pagmata samtang dili pa ulahi.

60 Karon, sa makaplagnan nato siya miingon, "Kinsa man ang mahimong atong ipagawas didto ug molingla kang Achab, sa pagdala kaniya didto pagtuman sa Pulong sa profeta?" nakita ba ninyo? Kon ang profeta moingon sa usa ka Pulong, mahanaw pa ang mga langit ug yuta apan kini dili gayod mapakyas. Kini mahitabo gayod. Busa mao kanay unsa, kini may katumanan.

Siya miingon, "Ibutang kining tawhana sa kinasuloran sa bilangoan; ug pakan-a siya sa tinapay sa kasub-anan ug tubig sa kagul-anan. Kay sa dihang mobalik Ako sa kalinaw, pagbantayan ko siya."

Apan si Micheas mibarog didto nga lig-on, sa kasayuran nga siya adunay Espiritu sa Dios. Ang iyang panagna ug mga panan-awon husto. Ang iyang mensahe husto, 'tungod kay kini maoy GINA-INGON SA GINOO gikan sa mga panan-awon, NAG-INGON ANG GINOO gikan sa Pulong. Kinahanglan ang matuod gayod, kay kaniadto sa GINA-INGON SA GINOO. Siya miingon, "Kon makabalik kamo, nan ang Dios wala gayod makigsulti kanako." Ug nasayod ba mo kon unsay nahitabo, sa tinuod gayod. Unta siya...

Makasabot, igsoon. Paminaw.

61 Sa tinuod sa Caipas, wala siya makakita niini. Nganong wala man siya mitan-aw sa ubos? Nga unta siya usa—usa siya ka Obispo; siya maoy usa ka papa sa tanang mga kaiglesiahan. Nganong wala man nang tawhana makakita kang Jesus nga nagbarog didto? Nganong wala man siya makasabot? Sa dihang nag-awit sila ika-23 sa Salmo, sa ika-22 sa Salmo, diay, diha sa iglesia, ug pag-ingon "Dios Ko, Dios Ko, nganong gitalikdan Mo Ako?" Ug didto Siya nagbitay sa krus. Nga ang mao gayod nga mga Kasulatan, ang maong Dios gayod nga ilang ginasimba, ilang gipanaghukman Siya ug nagpatay Kaniya kay usa ka panatiko. Mao kana.

Ug kini makapangangha kaninyo kon akong isulti kaninyo nga kini mahitabo na pod pag-usab. Ang Biblia miingon nga Siya anaa sa gawas naningkamot pagtutok aron makasulod, ug wala gayoy mitugot sa pagpasulod Kaniya, "Siya nga akong gihigugma, Akong gipanton ug gibadlong; Akong gisaway; gitay-og Ko siya ngadto sa ubos, kay sanglit Akong gihugugma siya. Abrihi ug tigoti ako sa pagsulod." Oo, Dili mamahimo... "Hinumdumi, Ako dili gustong mosulod sa iglesia; kini siya, ang matag-usa." Dili Siya makahimo sa pagpasulod sa iglesia, kay Siya gitarangkahan. Mao lang... Nan, kadto lang Organisasyon sa tanan kanila, niining kapanahonan sa iglesia, nga Siya anaa sa gawas: gipagawas, midumili, ug misalikway. Sanglit... Siya maoy napadayag lamang-sa pagkakaroon diha sa ubang mga kaiglesiahan, sa porma sa pagkamatarung, ug sa uban pa; apan dinhi, sa kapanahonan nga karon miabot, mao ang kinatibuk-ang pagpadayag sa pagpamatuod ni Jesus Cristo nga mao kagahapon, karon, ug sa kahangturan. O, angkonon ko nga kita may daghan sa mga pagsundogsundog, apan susiha ang sama, sa kinasugdan.

62 Si Moises milugsong uban sa mga sugo sa Dios sa paguwas sa Israel; ug sa dihang iyang gihimo, iyang gihimo ang mga milagro. Ang mga tigsundogsundog misunod kaniya. Ug kon sila maoy una, nan siya maoy nahimong tisundogsundog. Nakita ba ninyo? Aduna siya'y Pulong sa Ginoo, ug ang Ginoo nagpamatuod; siya mipahimutang gihapon.

Ug, nasayod ba mo, nga mao rang butang gisaad niining katapusang mga adlaw? "Maingon kang Jambres ug Jannes mibatok kang Moises, mao man usab kining mga tawhana masinayon sa hunahuna mahitungod sa kamatuoran." Sa dihang ang Organisasyon nagbantay sa usa - nagdala sa usa ka tawo sa walay langan padulong nianang Organisasyon, kini nagapakita nga dili gikan sa Dios; tungod kay ang Dios naghimo niadtong mga butang pagdani sa mga tawo sa ilang hunahuna, ug magasunod

ang mensahe niini. Kon kini dili ingon ini, nan kini dili iya sa Dios. Dili iya sa Dios. Ang Dios kanunay nga naghimo niana.

Si Judas wala makasabot niini. Siya mikuyog sa hingpit kaniya; apan wala niya makita Kini.

63 Apan ang tinuod, nga tinudlo sa Dios, kanang tinuod nga liwat, tinuod nga binhi, usa ka kalag sa Dios nga kaniadto diha na sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan... Hinumdomi, kamo nga sa tinuod gayod nakabaton sa Espiritu sa Dios diha sa sulod ninyo ning kagabhion, anaa kamo ni Cristo, tungod kay Siya mao ang kinatibuk-an sa Pulong. Siya mao kinatibuk-an nga pagka-Dios diha sa lawas. Ang Dios anaa kang Cristo, pagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon. Mutuo ba mo niana? Tan-awa, Siya anaa kang Cristo. Nan kon kamo anaa sa Dios, usa ka liwat, usa ka Pulong, O usa ka kinaiya nga gikan sa kinasugdanan, nan kamo nagalakaw uban Kaniya dinhi sa ibabaw sa yuta; misulti kamo uban Kaniya dinhi ibabaw sa yuta, miantus kamo uban Kaniya dinhi sa yuta; nagpakamatay kamo uban Kaniya didto sa Kalbaryo; ug nabanhaw kamo uban Kaniya pag-usab; ug kamo karon naglingkod na diha sa langitnong mga dapit diha kang Cristo Jesus, nakigsalo uban Kaniya, sa Pulong, ingon nga Kini maoy gipakaon ngadto sa imong kalag, nga ang, "Tawo mabuhi pinaagi sa matag Pulong nga magawa..."

Dili sa Pulong sa Methodist, pulong sa Baptist, hinumdomi, kon aduna may bisan unsang nahabilin diha sa paglahad, kinahanglan pagasunogon na sa dili pa ang pagkabuntag, 'kay ugma lain na sab nga kapanahonan sa Iglesia. Husto ba na? Exodu, pag-gikan, mao kini'y tinuod. Usa ka simbolo, tipo sa paglahad.

64 Ang pultahan... Miingon, "Ako magahimo'g usa ka dapit. Dili... Dili kamo makasimba Kanako sa matag pultahan nga ihatag Ko kaninyo; apan aduna lamay usa ka Pultahan, ug diha nianang Pultahana igabutang Ko ang Akong Ngalan." Ug diin gani ang Ginoo mibutang sa Iyang Ngalan, mao kanang dapita nga ang Dios magadawat sa inyong paglahad. Gibuhat nato ang tanan nga mga nagkalainlaing mga pultahan, apan ang Dios naghimo lang ug usa ka Pultahan. Ang Dios naghimo ug sa ka Pultahan, ug kanang Pultahana mao... Sa San Juan sa ika-10 ka Capitulo, si Jesus miingon, "Ako kanang Pultahana."

Ang Dios nagbutang sa Iyang Ngalan kang Jesus. Mutuo ba mo niana? Siya mao ang anak sa Dios. Ang matag anak miabot sa ngalan sa iyang amahan. Siya miingon, "Ako miabot sa Ngalan sa Akong Amahan; miabot usab kamo sa ngalan sa inyong amahan. Si Jesus miabot sa Ngalan sa Iyang Amahan, busa ang Ngalan sa Iyang Amahan si Jesus (mao kanay tinuod), sanglit Siya miabot sa Ngalan sa Iyang Amahan." ug kamo wala modawat Kanako. Apan lain ang moanhi, ug siya inyong pagadawaton." Ug unya pagadad-on ninyo ang inyong mga denominasyon ug mopadayon sa pagkuyog kanila.

Sa pagpadayon, ang Biblia miingon, "Sila mitungha pagtuman niining bahina. Nga buta, hubo, ug wala masayri kini." Iglesia, mga relihiyon, O, relihiyoso kaayo, pareho kang Cain kaniadto; naghimo'g halad, naghimo sa bisan unsa ingon sa gibuhat ni Abel. Apan pinaagi sa pinadayag kini gipadayag kaniya kon unsa ang timaan sa grasya kanhi, dili mga prutas sa kahoy sa kapatagan ug usa ka butang nga nahimo sa imong kamot.

Ang magtutuo makakita sa Pulong nga nahimong unod; apan ang uban dili makahimo.

65 Silang tanan nga mga Israelinhon, human nga ilang nakita ni Moises nga nagtuman niana nadala sila dayon ngadto sa dakung katiguman, diin kini maoy ilang gitakda, ang matag usa kanila miingon, "Manguyog kita kang Balaam, kay sa atong hunahuna si Doctor Balaam maoy husto. Siya utokan, ug labaw sa kinaadman, sa bisan unsa, busa kuyogan ta kini."

Ug busa ang Dios wala gyod mopasaylo kanila. Iyang gilaglag sila diha anang tungora sa kamingawan. Ug si Jesus miingon, diha sa Iyang kaugalingon, "Sila dili na gayod moabot pa; ug walay mamaluwas kanila," Miingon si Jesus...

Sila miingon, "Ang among mga ginikanan nagkaon sa manna diha sa kamingawan sulod sa mga kwarenta ka mga tuig."

Ug siya miingon, "Silang matag usa nangamatay (sa dayon nahimulag gikan sa Dios.) Silang matag usa nangamatay." Sa tinuod gayod. Tungod kay sila nagpatalinghod

sa kasaypanan. Sa dihang si Moises usa nga gipamatud-an sa Dios nga magmamando ug sa pagpakita kanila sa dalan ngadto sa gisaad nga yuta, ug nahiabot na sila halayo na kaayo, bisan pa niana sila wala mikuyog kaniya.

Karon, ang mga magtutuo makakita niini, apan ang dili magtutuo dili makakita nianang gipahayag.

66 Tan-awa kon unsa ka relihiyoso kining si Caipas. Tan-awa ang tanan kaparian unsa ka relihiyoso sila sukad pa. Ug siya Jesus mitalikod, ug miingon, "liwat kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang iyang buhat gibuhar sab ninyo.

Apan adunay diyutay nga mga magtutuo nga napahiluna didto. Nahunahuna ba ninyo nga silang mga tinun-an nakasabot sa pag-ingon ni Jesus," Ako ug ang Akong Amahan Usa ra?" Wala sila nakasaysay Niini. Sa dihang Siya miingon, "Gawas kon kamo mokaon sa unod sa Anak sa Tawo, ug moinum sa Iyang dugo, wala kamoy kinabuhi. " Nakahimo ba sila sa pagsaysay niini? Wala. Apan. Apan ilang gituohan kini, kay ilang nakita ang Dios nga nagpadayag ug nahimong unod.

67 Si Jesus miingon, "Kon Ako wala magbuhar sa mga buhar sa mga buhar sa Akong Amahan, nan ayaw kamo'g tuo Kanako. Apan kon Akong gibuhar ang mga pagabuharon, nan kamo . . .Kon kamo dili mutuo Kanako, tuhi ang Akong mga buhar nga Akong gihimo, aron nga kamo maluwas." Nakita ba ninyo? Si Jesus miingon, "Ang Akong carnero nasayod sa Akong Tingog. Sila nakaila sa Akong Pulong; ilang nakita kini sa dihang kini gipahayag alang nianang panahona."

"Usab si Caipas nasayod sa Pulong kon unsa kadtong gitisok sa mga Pariseo ngadto kaniya, apan dili ang gipamatud-ang Pulong niadtong higayona.

"Sila nasayod sa Akong Tingog; ug ilang nasayran ang Akong Timaan; nasayran sab nila ang Akong pagkahibulongan." Ug unsaon karon, sa pag . . .

O, mobalik kita sa atong teksto, "kay mapakyas nato ang usa ka bahin niining Kasulatan kon kita dili mobalik, "kay kinahanglan pagatapuson na nako sa sunod nga pipila ka mga minuto, kay mohapit na sa 10:00 sa pipila na lang ka mga minuto. Akong gihigugma Siya. Amen.

68 Mga amigo, kamong mga katawhan kinsa nagalakaw diha sa alagianan ug mibutang sa mga halad dinha sa dili pa dugay, ug sa mga katawhan nga mipakaon sa akong mga anak, ug mipasanina kanila, ug sa mga tawo nga mibutang sa inyong kwarta nga natigum bisan pa sa kalisud diha sa platong halaran, angay'ng masayod kamo kon asa kini gamita? Kana nakatabang kanako sa pag-adto latas sa kadagatan sa mga tawo nga walay pagtuo ug wala pa gayod makadungog sa bisan unsa mahitungod sa Dios. Mao kanay akong gibuhar niining kwartaha, matag sintabo, ang Dios maoy akong maghuhukom. Dia dinhi ang pipila sa akong -ang tawo nga naglingkod dinhi karon sa sulod - ug sa tesorero sa akong iglesia. Mokuha lang ako'g usa ka gatus ka mga dollar sa usa ka simana; kana ra ang tanan; apan ang nahabilin niini gipanggamit sa pagpasiugda sa mga panagtigum tabok sa mga dagat diin sila dili makahimo sa pag-anhi.

Sa mga kaiglesiahanan di sila nako. Kay dili sila gusto kanako. Dili. Mao kanay tinuod. Ila akong gisalikway, "Siya'y . . ." Sila moingon, "Siya maoy usa ka Jesus lamang, o siya usa ka bahin lamang nga ingon niana, O sa ubang erehes, panatiko, ug tanan nga ingon niana, usa ka -usa ka Jezabel." Ug ako - ako mitan-aw niana; ilang gitawag ang akong Ginoo, Jezabel, ug sila mitawag Kaniya, dili usa ka Jezabel, apan usa ka Beelzubub. Sila mitawag Kaniya sa tanan adtong dautan nga mga ngalan."Ug kon ilang gitawag ang Agalon sa panimalay nga Beelzebub, unsa pa kaha sa ilang pagtawag kanila sa Iyang tinun-an?" Busa kana wala makapahimo'g bisan unsang kalainan.

Ug kamo mismo sa inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtabang sa Dios, naghunahuna ba diay kamo nga ako mibarog diri nga usa ka dakung tigpak-aron-ingon ug gisultihan ko kamo'g usa ka butang . . .mahulog ba diay ako sa linya uban sa butang kon atong gituohan kini nga iya sa Dios?

69 Apan kon ako nahigugma kaninyo ug nasayod kon unsay kamayuoran . . . Nakadungog ba kamo kanako nga misulti diha sa ngalan sa Ginoo nga gawas sa unsay panghitabo? Wala. Mangutana ko ni bisan kinsa. Adunay mga linibo nga mga butang nga gipangsulti na, ug silang tanan nahitabo. Hinumdomi kadtong panahona sa dihang gitawag si Samuel, ako nagtuo kaniadto, ug siya miingon . . . Tungod kay ang Israel

gusto nga maghimo sa ilang kaugalingon ingon sa ubang mga nasud. Mao sab kanay napadulngan kaninyo nga mga Pentecostal. Gusto ninyong pagabuhaton ang ingon sa ubang mga tawo. Dili kamo ingon kanila ug matang sa mga tawo. Palayo gikan niini. Ang mga dagkung mga iglesia ug dagkung mga maanindot nga butang, O igsoon, ayaw kana'g himoa. Kay nagwali kita nga duol na pag-anhi sa Ginoo; moadto hinoon kita sa mga kapatagan aron atong pasidan-an ang dili Cristohanon. Nakita ba ninyo? Himo-a ang maong bahin mahitungod niini.

70 Apan, tan-awa ninyo, si Samuel miingon, "May usa ba ka higayon nga ako nagkuha'g bisan unsa sa inyong salapi gikan kaninyo alang sa akong panginabuhi?"

Ug sila miingon, "Wala, Samuel, wala nimo kana pagbuhata."

Ug miingon, "Nakasulti ba ako kaninyo sa bisan unsa diha sa Ngalan sa Ginoo nga gawas sa panghitabo?"

"O, mao kanay tinuod, Samuel. Mituo kami nga ikaw usa ka profeta nga giapadala gikan sa Dios. Tinuod, maestro. Ang bisan unsay imong iga-ingon mahitabo gayod, Samuel. Apan bisan unsaon gusto gayod, ang Kasulatan kanunay lamang pabalik-balik sa Iyang kaugalingon ngadto'g nganhi pinaagi sa Kasulatan, kay kini maoy pamaagi sa Dios sa paghimo niini. Inyo bang nakita? Makita ninyo, ug inyong matakdo kining matanga sa mga panahon.

Moadto kita sa atong teksto sa madali. Karon, sa tanang panahon ania ako; wala pa ako mopadayon sa akong teksto.

71 Nia kini sa akong kasingkasing. Ako nahigugma kaninyo. Ayaw pagpalaglag ubsan sa kalibutan. Kon ikaw iya sa kalibutan, malaglag ka uban sa kalibutan. Apan kon ikaw iya sa Dios, mokuyog ka uban Kaniya diha sa pagkabanhaw. Busa usba ang inyong kinaiya karong gabhiona gikan sa paghigugma sa kalibutan ug sa mga butang sa kalibutan, ug ang tanan niiningon mga credo ug uban pang mga butang, ug motuok diretso ngadto sa Kalbaryo sa inyong Halad; tagbo-a Siya diha sa maong tinuohan, "kay mao lamang kana ang dapit nga kamo Iyang pagatagbo-on. Siya . . .

Ang mga Methodist moingon, "kini dia sa among iglesia," ug ang mga Babtist sab moingon, ug ang mga Pentecostal nia niini, ug ang mga Presbyterian nia niini.

Apan Siya miingon, "Ako makigtagbo kanila sa usa ka dapit, sa dapit nga Akong pagabutangan sa Akong Ngalan." Kana mao si Jesus Cristo. Nga diin ang Dios nagbuntang sa Iyang Ngalan. Mao lamang kana ang dapit nga Siya makigtagbo kaninyo; ug kini mao si Cristo, ang Pulong (nakita ba ninyo?) mao ra kagahapon . . .mitubo siya sukad pa sa tiil, dapi-dapi. Ug karon ania na sa ulohan, andam na sa pagpanaw, pagpadayag sa kinatibuk-ang sukod, sa Pangasaw-onon, ingon sa kapareho sa Pamanhonon.

72 Karon, moadot kita sa atong teksto sa kadali alang sa napulo ka mga minuto, ug unya atong pagaserhan. Karon, sa atong teksto, nga atong -nga atong gipamalandong, mao, kini nahitabo na pag-usab, ingo sa atong teksto. Kini kasagaran gayod nahitabo na.

Ang Dios nagpadala sa Iyang profeta ingon nga Siya . . .Pulong nga gisaad sa Malaqueas 3, "usa ka mensahero nga Akong ipadala sa atubangan sa Akong Nawong sa pag-una sa Iyang pag-anhi."

Karon, kon gusto mong mapamatud-an kana, sa pagtin-aw niini; sa Mateo sa ika-11 nga Capitulo, nagpamatuod nga mao ra. Sa diha nga mga tinun-an ni Juan miabot ug ilang nakita si Jesus, sila miingon, "Siya Juan na priso," miingon pa, mianhi kami sa pagpangutan Kanimong kon siya ba . . .

Ang agilang mata ni Juan migabongabon sa ibabaw. Ug siya nabilanggo ; gi- andam na sa pagpatay; ug miingon, "Lakaw pangutan-a Siya"

Nakita ba ninyo? Si Juan miingon, "O, ang Iyang paliran anaa sa Iyang kamot; ug sa hingpit Iyang hinlo-an ang Iyang tumbanan." Siya naghunahuna sa milenyom nga pasugdan na diha anang tungora; ug gihunahuna niya nga ang lugas naandam na. Apan kini namatay ug mipadulong sa lindog, ug mitungha pag-usab sa paghimo ug tinuod nga Pangasaw-onon. Busa Siya miingon. "Iyang pagatapukon ang Iyang trigo nga lugas ngadto sa dapa, ug Iyang pagasunogon ang nahabilin sa kalayo." Bantay kana -kanang tigpaila ni Cristo nianang panahona, kon unsay Iyang iga-ingon mahitabo gayod. "Ang

lugas . . ."

73 Ug malaimon ako nga kamo wala nanghikatulog. Ang lugas ania na dinhi. Ginatapok kini ngadto sa Iyang dapa. Ug mao kanang Pangasaw-onon, nga bahin niini. Apan unsa Iyang giingon nga mahitabo ngadto sa lindog? Kini pagasunogon sa kalayo nga walay pagkapalong. Pangita-a ang kaluwasan karon samtang mahimo pa ninyo. Pagpalugas na, ug dili usa ka lindog. Nakita ba ninyo? Duol sa kinabuhi. Dili sa karaang patay nga tilomanon; Duol ngadto sa kinabuhi ni Cristo, sa Pulong nga napadayag ang -napahayag ug napamayud-an. Mao kini ang -mao kini ang panahon sa pagpatapok ug ang pag-usa umaabotay. Pagkamaayo nga moadto na kamo sa lugas, "kay ang pakpak pagabiyaan sa kaulahian.

74 Karon, atong nakaplagnan nga kini nahtabo na . . .Si Jesus . . .Sa pagtapos sa akong kinutlo dinhi, kining Mateo 11 . . .Nakita ba ninyo? Wala Siya mihatag kang Juan. Sa Iyang pag-ingon, "Nakita ba ninyo? Wala Siya mihatag kang Juan. Sa Iyang pag-ingon, "Nga karon, hulata, Akong pagatagaan si Juan ug usa ka libro kon unsaon sa paggawi sa iyang kaugalingon, nga usa ka libro kon unsaon sa paggawi sa iyang kaugalingon, nga usa ka libro kon unsaon sa paggawi sa iyang kaugalingon, nga usa magtutuo diha sa bilanggoan." Wala. Apan Siya miingon, "Pagtindog sa duol ug pagtan-aw sa unsay mahitabo; Balik ug sultihi si Juan kon unsa ang mga panghitabo ang mga bakul nakalakaw na, balita giwali na ngadto sa mga kubus." Ug mao kanang tukma gayod nga dili sa unsay giingon sa profeta nga mahitabo. "Ug bulahan ang tawo nga dili makakaplag dinhi Kanako ug kahigayonan nga makapasibog.

Ug ang Iyang mga tinun-an misugod sa paglatas sa kabungturan; Siya milingi, ug miingon, "Unsa bay inyong giadto nga pagatan-awon aron ba sa pag-adto didto sa pagtan-aw kang Juan? Miadto ba kamo didto aron sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagbisti'g mga luho, ug uban pa, sa gipatuyoka'g mga kwelyo, ug sa tanantanan pa niini, sayod ba mo?" Unya miingon, "Sila anaa sa balay sa hari; mohalok sila sa mga bata ug molubong sa patay; siya dili maantigo mokupot sa espada nga alang sa duha ka kamot." Nakita ba ninyo? Dayon miingon, "Unsa bay inyong giadto aron pagatan-awon? Ang usa ba ka bagakay nga gikusokuso sa hangin, "Padayon, Juan, pagataga-an ko pa ikaw ug kwarta kon ikaw moari diri? (Well, panalangin sa Dios, dili na ko mag-Methodist, mag Pentecostal na ko, mag-Presbyterian na ko, mag-ingon ini ko, ingon ana, sa usa nga may daghan ug kwarta,") Ingon Niya, dili gayod kamo makakita sa usa ka bagakay nga gikusokuso sa hangin." Ingon pa gayod, "Unsa bay inyong giadto sa pagtan-aw didto, usa ka ba profeta?" Ug miingon pa, O, ug labaw pa kay sa usa ka profeta."

75 Si Juan mihatag sa pinaka-ubos nga pagpasindungog nga iyang nahimo ngadto kang Jesus. Sa pagkasayod nga kini miabot ingon anang paagiha; gipangutana Siya human nga siya nagpila Kaniya ug nakakita nianang timaan sa ibabaw Niya, siya miingon, "Mao kini ang Mesias, " ug unya siya miduol ug nangutana, "Ikaw na ba Siya O mangitana pa kami ug lain?"

Apan, tan-awa, sa pagkasayod ni Jesus niana, Siya milinga ug mihatag kaniya sa usa ka pagtagad, sa pag-ingon, "Unsa bay inyong giadto nga pagatan-awon, ang usa ba ka bagakay nga gikusokuso sa hangin?" Ingon pa gayod, "Wala pay usa ka tawo nga natawo sa babaye nga molabaw pa kadaku kay kang Juan, hangtod ning adlaw." Mao kanay tinuod. Daw unsa ang pagdayeg nga gibalos diha sa tawo.

Apan, tan-awa ninyo, didto kaniadto, kanang panagna natuman sa atubangan sa ilang mga nawong, uban sa mag-uuna'g butyag nga miabot, nga tukma sa unsay giingon ni Malaquias. Karon, kana maoy sa Malaquias 3, ug dili sa Malaquias 4.

Si Juan Bautismo mao ang sa Malaquias 3, mao kanay giingon ni Jesus. Ug sa diha nga gipanguta Siya, sa pag-ingon, "Nganong miingon man ang mga escriba..."

Miingon Siya, "Siya'y nahianhi na. Apan ilang gibuhay ang unsay gina-ingon nga pagahimoon nila."

Apan, hinumdomi, sa Malaquias 4, sa labing madali human sa Malaquias 4 nga profeta, sa ika-4 nga pagtungaha ni Juan Bautismo diha sa -O sa - ni Elias. Ang ika-5 pagtungaha mahitabo sa mga Pinadayag ang duha, ka mga saksi, ug sa diha nga moanhi siya alang sa nahabilin nga mga Judeo. Apan saksi, ug sa diha nga moanhi siya alang sa nahabilin nga mga Judeo. Apan ang Dios nagagamit sa mao rang Espiritu sa lima ka mga higayon; grasya, J-e-s-u-s; kining tanan hinimo ni Jesus sa tanang panahon; ang pagtuo F-a-i-t-h, ang grasya G-r-a-c-e, ug uban pa, Nakita ba ninyo? Ang numero

singko mao ang usa ka numero sa grasya ug Iya kining gigamit. Wala Niya gamita nga tulo lang, wala niya gamita nga duha lang, tulo, upat, lima ka mga panahon sa paggamit Niya niini.

76 Karon, sayri kadali karon, sa atong pagtapos. Siya miingon, "Mao kini siya ang gilitok, "Magpadala Ako sa Akong mensahero sa atubangan Ko."

Apan sa Malaquias 4, diha dayon human nianang gipanagna sa profeta, ang tibuok yuta pagasunogan, ug ang mga matarong magalakaw ibabaw sa mga abog sa mga dautan. Nakita ba ninyo? Sa tinuod gayod. Nakita ba ninyo? Mao kanay panagna sa Malaquias 4.

Ug timan-i sa Lucas 14, diin Iyang giingon, "Sa katapusang mga adlaw, kini moabot sama sa Sodoma ug gomorra pag-usab." Naabot na ba nato kini? Naabot na ba nato pag-usab ang sodoma ug Gomorra? Ang tibuok kanasuran, tan-awa kini. Tan-awa unsay Iyang giingon mahitungod sa En-gland ang kinatibuk-ang butang perverted. Ug bisag sa mga pagkaon perverted. Ug tan-awa'g maayo unsa ang siyensiya . . . Makita nimo sa "Reader's Digest," sa akong magtuo diha sa milabay'ng bulan; sila miingon, "Ang mga gagmay'ng mga lalaki ug mga babaye moabot lang ngadto sa tungatungang panaigon taliwala sa byente-singko ang panaigong gulang. Gikatagbo ko sila diha sa mga panagtigum, ang mga gagmau'ng babaye nag menopos. Unsa bay nakapahimo? Tungod sa paglubog pagdaut, sa pagsagol hybrid, mao kanay tinuod kon unsay nakapadunot; ang kinatibuk- ang butang nakapadunot sa lawas. Walay laing mahimo kon dili ang kapakyasan sa -sa . . .

77 Sama sa usa ka hybrid mga tanum . . . Pagkuha'g usa ka hybrid nga tanum ug ibutang kini didto, ang matag kagaw manuol niini. Apan ang usa katinuod, matuod nga tanum, ang usa ka kagaw mopalayo gikan niini, dili kahimo sa pagpabilin niini. Ug mao kanay mahitabo sa iglesia; ato kining gi-hybrid ginasagulan.

Ug mao kanay nahitabo sa kabayo nga karaan ni Pearry Green; iyang gihulog ang bata sa miaging adlaw; ug wala siya'y laing mamahimo apan kabayo nga nagulang sa pagpuyo. Nakita ba ninyo? Kini mao lamang ang butang, siya'y . . . siya'y . . . Ang usa ka mula wala masayod kon kinsa ang iyang papa O mama; wala gayod siya'y kasayuran; siya'y may katunga nga mula ug ang katunga kabayo, ug ang katunga niini asno; wala siya masayod unsa siya. Dili ka gayod makahimo . . . Siya magapaabot lang sa iyang tibuok nga kinabuhi nga makapatid kaninyo . . . Siya magapaabot lang sa iyang tibuok nga kinabuhi nga makapatid kaninyo. Mao kanay tinuod. Makatawag ka kaniya, sa pag-ingon, "Sige padayon, bata, sige padayon bata." Iya lang ipatingkag ang iyang dalunggan pataas, ug "Haw. Haw. Haw." Nakita ba ninyo?

78 Sama sa uban nga mga gipanulti "Ang mga adlaw milabay na. Haw, Haw, Haw," kining mga mestiso, nga angay untang kabahin sa iglesia ug sa mga Cristohanon. Wala ako magsulti alang sa usa ka kataw-anan; apan kini maoy tinuod. Apan ang tinuod nga lubos-kaliwat, igsoon, iyang nasayran kon kinsa ang iyang amahan, ug kinsa ang iyang inahan, kinsa ang iyang apohan nga lalaki ug apohan nga babaye; ug matudlo-an nimo siya sa usa ka bahin; kay siya but-an.

Ug ang tinuod nga Cristohanon nga narawo sa Espiritu Santo ug napuno sa gahum sa Dios ug Pulong, nasayod siya kon kinsay iyang amahan, kinsay iyang inahan, kinsay iyang apohan nga lalaki, ug apohan nga babaye; iyang nasayran ang tanan bahin; kay siya but-an. Ug ang tinuod nga Cristohanon nga natawo sa Espiritu Santo ug napuno sa gahum sa Dios ug Pulong, nasayod siya kon kinsay iyang amahan, kinsay iyang inahan, kinsay iyang apohan nga lalaki, ug apohan nga babaye; iyang nasayran ang tanan bahin niini. Ug matudlo-an nimo siya sa usa ka butang.

Apan ang usa ka mestiso, mao kanay miabot sa mga iglesia: hybrid taliwala sa kalibutan ug sa mga relihiyoso nga mga organisasyon, ug butangan sa diyutay'ng Pulong niini, ug diri diyutay'ng Pulong diha, nga igo sa paglinga. Mao kanay tinuod. Apan sa dihang inyong makita ang tinuod mga Pulong sa Dios nga napadayag ug dayon mosama kang Caipas ug sa nabuhat sa uban, motalokod sila Niini; ug sila wala masayod: hybrid.

79 Karon, atong makaplagnan, dinhi niining mensahe, nga sa Isaias 40:3 nagpamatud usab ni Juan. Siya miingon nga usa ka tingog sa usa, ka profeta, nga magasingit sa kamingawan, "Andama ag dalan sa Ginoo; Himoa ang Iyang dalan nga matul-id." Ang iglesia wala motuo kaniya, kay siya wala sa ilang pundok. Apan kanang profetaha

mibutho sa usa ka kamingawan, migimaw nga walay makaila bisag usa ka kamingawan, migimaw nga walay nakaila bisag usa. Aduna gayo'y Espiritu nga anaa kaniya nga naangkon ni Elias: siya mao ang usa ka tawo sa kamingan: iyang gikapungtan ang mahilas nga babaye.

Hinumdomi guinsa ni Elias . . . Unsa bay hinungdan nga ang iyang ulo putlon? Kadtong Jezabel maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Maoy nakapaadto kaniya sa kamingawan.

Si Juan Bautismo, laig mahigugmao - sa kamingawan, usa ka tigpangayam, ug usa ka maglalasang. Tan-awa siya. Siya -siya walay hibangkaagan. Lantawa ang iyang - ang iyang teksto dili sama sa usa ka teyelogo. Siya miingon, "O kamong mga kaliwat sa mga bitin." Ang pinakahugaw nga butang nga imong makit-an sa kalasangan, ang tigpangukoy mao ang usa -usa ka bitin. Ug iyang gitawag kadtong mga pari, "Kamong mga kaliwat sa mga bitin, kinsa ba ang magapasidaan kaninyo pagkalagiw gikan sa kapungot nga moabot? Ayaw pagsugod ug ingon, "Sakup kami niini, ug adunay amoa niini O niana, kay Ako maga-ingon kaninyo, ang Dios makahimo niining bato . . .? . . . Kanila. Ug usab, ang wasay (unsay iyang gigamit) nakataon na sa gamot sa kahoy; ug ang matag kahoy nga wala magdala'g maayong bunga pagaputlon ug itambog sa kalayo." Amen.

80 Siya usa ka magwawali sa kinaiyahan, usa ka dakung tawo sa Dios, nga nagpuyo sa hamobong panahon, apan sa tinuod gayod mitubang sa usa ka Kahayag latas sa kayutaan. Iyang gipanitan kanang maong kaliwatan nga diha kanila sa unom ka mga bulan sa iyang pagpang-alagad. Ang Dios mipabarog kaniya alang treynta ka mga katuigan aron lamang gamiton sulod sa unom ka bulan. Apan ang Dios naghimo niini sa Iyang kaugalingong pamaagi; Siya nasayod unsay iyang pag-ani.

Ug atong makaplagaan karon nga kini maoy sibo gayod sa unang nanghitabo. Wala sila mituo kaniya, kay siya dili sakup nila. Sila wala gayod, ingon... Ingon sa nabatasan, wala nila kini makit-i. Wala sila mituo sa Pulong sa Dios sa Malaquias 3, ilang nakita kini sa katin-aw kaayo pinaagi sa litra nga kini mao kanang mag-uuna'g butyag. Kay wala silay usa ka profeta sulod sa upat ka gatus ka katuigan, ug dinhi may usa ka hinananli nga migimaw sa maong hugna sa makausa. Ug ang mga katawhan, ang mga magtutuo, mituo kaniya nga mao kana. Nakita ba ninyo? Wala sila mituo Niini. Wala sila mituo tungod sa ilang nakita sa litra nga sa hingpit gyod napamatud-an sa diha ang Pulong minaug ngadto sa tubig sa profeta, nga diin sila didto nagbarog.

81 Adunay daghan nga paglantugi diha nianang Kasulatan bahin kang Juan. Nakita ba ninyo? Si Juan miingon, "Ako ang angay nga pagabautismohan Nimo, ug ngano nga miduol Ka ngari kanako?"

Ug si Jesus miingon, "Itugot lang kini karo, kay sa ingon niini—apan ingon niini ang bagay nato (gikinahanglan naton, O angayan) aron atong matuman ang tanang pagkamatarong... Ug Juan ingon nga ikaw profeta, nahibalo na ka nga ang paglahad kinahanglan nga pagahugasan una sa dili pa kini itugyan. Ug Ako kanang maong Halad, ug ikaw ang usa ka profeta ug nasayran na kana." Ug busa siya mitugot na lang Kaniya ug gibautismohan Siya. Nakita ba ninyo? Ug siya nasayod na niana.

82 Apan tan-awa, sila mikatawa kaniya, mitawag kaniya'g usa ka ihalas, tigsinggit, walay kaalam, panatico," sa makanunayon gayod, nianang profeta nga mag-uuna'g butyag sa unang pag-anhi ni Jesus.

Wala ako moingon nga sila—O wala ba kita'y sama nga mga pagsundogsundog karong adlaw sa—sa tinuod? Ilang gihimo, sa tinuod gayod. Apan, hinumdomi, nga kon makita gani nimo ang usa ka mini nga dollar, adunay tinuod gayod nga dollar hinimo. Kon diin gani nga imong makita ang usa ka nagpaka-aron-ingon nga Cristohanon, adunay matuod gayod nga Cristohanon sa usa ka daput; kon wala, nan kana sila maoy usa ka tinuod. Kinahanglan maangkon mo ang tinuod. Apan susiha ang usa nga una, ug tan-awa kon ang maong una sibo ba gayod kaayo sa saad. Kay kon mao, nan tuhi kini; ang saad alang nianang panahona.

Ug unya ang panagna ni Juan maoy napamatud-an diha sa sugo sa Dios. Nga ang Pulong miadto sa profeta ug nagpamatuod kaniya nga sa pakamatuod gayod mao kanang tawhana.

83 Ug usab si Jesus mitungha sa usa—nga lahi gikan sa ilang pagsabot nianang



tagnaa. Wala nila masabti kini nianang paagiha. (Karon, nagapa-ingon na kita karon sa katapusan.) Apan sumala sa Pulong sa profeta, kini natuman ngadto sa litra. Ang panagna natuman; apan sa pamaagi nga mao unta sa ilang gihunahuna, apan dili diay maong paagiha. Karon, giunsa ba nila sa pagpakasabot ug sa pagpakasayod kon asa ang husto O sayup? Sa pagtan-aw kon kini gipamatud-an ba sa Dios, kon ang Dios ba niini maoy naghubad sa unsay Iyang ginaingon. Kay adunay daghan nga mga Jesus nga mini nga nanungha, ug nagdala'g una sa tawo, usa ka pundok sa upat ka gatus gawas sa kamingawan mismo sa iya lang kaugalingon diha sa Pulong (inyo bang nakita?), sama sa Iyang giingon.

84 Si Jesus, sa dihang Siya miabot, Siya pagailhon nga usa ka profeta. Mao kanat tinuod. Ug karong panahona, sa dili pa ang pag-anhi ni Jesus pag-usab, ang kinatibuk-ang pagpadayag sa Persona ni Jesus Cristokinahanglan igapadayag na sa unod. Hunahuna-a kini. Si Jesus miingon, "maingon niadto sa mga adlaw sa Sodoma, mao usab kini ang pag-abot sa Anak sa Tawo, sa diha nga ang Anak sa Tawo igapadayag na." unsa ba ang igapadayag na? giabrihan na, nasayran na. Ang tinago igapahibalo na, gipadayag. Sa adlaw nga ang Anak sa Tawo igapadayag na, ang kalibutan maingon sa Sodoma ang ksahimtang. Ug nahitabo na kini, di ba sa ato? O. Pila ba ang nagtuo niana? Kini ania na sa Sodoma ang kahimtang. Mao kanay tinuod. Tan-awa diin kini karon napahimutang.

Hinumdomi, kanunay nga adunay tulo ka klase sa mga tawo sa matag pundok sa mga katawhan nga inyong pagatapokon; mao kanang mga, mga magpatuotuo, dili mga magtutuo, ug mga magtutuo. Mabatonan nato kini sa matag pundok. Sila anaa kanunay uban kanila sa tanang panahon. Anaa ang mga Sodomanhon; anaa—ang mga Lotihanon, ug aduna kay Abraham.

85 Ang kang Abraham maoy usa ka tinawag nga pundok; dili siya sakup sa Sodoma sa kinasugdanan. Karon, tan-awa ang ilang mensahe. Sila nagtan-aw alang sa usa ka anak nga gisaad, nagpaabot alang niini sa mga katuigan. Ang Dios nagpakita kang Abraham sa daghang dagku nga mga timailhan ug mga kahibulongan, ug dinhi niini ang Dios minaug sa Iyang kaugalingon sama sa usa ka Tawo.

Moingon mo, "Usa kadto ka manulonda."

Si Abraham mitawag Kaniya, "Ginoo," kapital G-i-n-o-o. bisan kinsang magbabasa sa Biblia nasayod niana nga ang kapital G-i-n-o-o mao ang Elohim: sa kinasugdanan Dios, Ginoong Dios, Elohim, ang Usa nga igo-sa tanan. Ug si Abraham mitawag Kaniya, "Ginoong Dios, Elohim.

86 Karon, hibaw-i, adunay duha ka mga tawo nga mipadulong sa Sodoma uban sa mensahe, ug sila nagwali ngadto sa mga taga-Sodoma. Sila walay lain nga gihimo, lamang gibutaan sila; ang pagwali sa Maayong Balita nakapabuta sa dili magtutuo.

Apan, tan-awa kon unsang matanga sa timaan nga nadawat sa pundok ni Abraham.

Karon, angay unta kita nga mahimong tinuod nga binhi ni Abraham; SI Isaac mao ang natural nga binhi. Apan sa binhi nga pagtuo, ang pagtuo sa gisaad nga Pulong, ang gisaad nga Pulong, (Ayaw'g, pakyasa kini.) mao kanang tinuod nga Binhi; mao kana ang binhi, pagtuo ni Abraham. "Ug kita nga nangamatay kang Cristo, kita binhi ni Abraham, manununod uban kaniya sumala sa saad."

Hibaw-i sa diha nga ang tanan nahitabo, didto sa Sodoma adunay duha ka mga ministro nga didto nagwali sa daku nga mensahe.

87 Adunay Usa nga mibarog dinhi uban sa pundok ni Abraham nga wala malingla nianang pundok nga tua didto. Karon, tan-awa ang Usa nga nagpabilin sa pundok ni Abraham, unsang matanga sa timaan nga Iyang gihatag kanila. Siya miingon... Karon, hinumdomi, ang iyang ngalan si Abram sa pipila ka mga adlaw sa wala pa kana; ug S-a-r-a-i, dili S-a-r-a (prinsesa). Ug kining Tawhana, tinalingkod ang iyang luyo ngadto sa balongbalong...

Ang mga babaye niadtong panahona lahi kay sa ila karon. Mogawas sila ug motarbaho sa tarbaho sa ilang bana ug uban pa, sayod mo; apan wala nila kini pagbuhata kaniadto; sila nagpabilin lamang.

Busa sila... Silang manulonda milingkod didto, ang Mensahero, ug Siya miingon, "Abraham, asa ang imong asawa (S-a-r-a) Sara?" Giunsa ba Niya sa pagkahibalo niini? O giunsa ba Niya sa pagkasayod niini?

Si Abraham miingon, "Naa siya sa sulod sa balongbalong sa likod Nimo."

Siya miingon, "Mobalik Ako kanimo sumala sa pnahon nga Akong gikasaad kanimo. Mobalik Ako kanimo." Ug si Sara daw mikatawa sa iyang kaugalingon.

88 Samtang Siya nakalikod ngadto sa balongbalong, Siya miingon, "NGanong mikatawa si Sara, sa pga-ingon, "Unsaon sa pagkahitabo niini?" UG kon siya dili pa iya ni Abraham, iyang asawa nianang higayona. Ang Dios mopatay na unta kaniya. Mao man kita karong adlaw sa tanan natong pagkadili matinuohon, kon kita wala pa diha ni Cristo. Mao nga nagpabilin gihapon ta. Nakita ba ninyo? Dili Siya makahimo sa pagpasakit O sa pagkuha kang Sara nga walay pagpasakit kang Abraham. Nakita ba ninyo?

Ug busa hinumdomi, nga si Jesus miingon, "Maingon niadto sa mga adlaw sa Sodoma, mao usab unya ang mahitabo pag-abot sa Anak sa Tawo." Ug atong nakita nga ang kadaghan uyon nga ang kalibutan ani na sa kahimtang sa Sodoma. Gikuha ko ang usa ka pamantalaan dinhi sa Los Angeles, dili pa lang dugay, ug miingon, sa hunahuna ko niini nga "Ang panag-unay sa mga tumboy ug sa mga bayot miuswag sa bayente O treynta porcento diha sa Los Angeles, sa matag tuig niana miuswag ug maayo." Kini maoy... O, pagkamakalilisang gayod. Ug diha sa atong panggobernoug sa bisan asa, tanantanan sa hingpit nangahimo nang usa ka daot. Mao kanau tinuod. Ang kinatibuk-ang butang, ang tinbuok sistema, iglesia ug bisan unsa pa nangadaot. Kini maoy usa ka panahon nga dunot.

89 Karon, gusto kong mangutana kaninyo mga teyologo sa usa ka bahin, akong mga kaigsoonan. Dili nga ako nagsulti'g batok kaninyo, akong mahal nga igsoon; ania ako dinhi aron sa pagtabang kaninyo, igsoon, nia ako dinhi sa pagbarog sa unsay giingon sa Pulong sa Dios nga maoy husto, kupti sa inyong mga kamot, ug dad-a kining mga panon sa mga tawo gawas niining butanga. Mao kanay tinuod.

Apan tan-awa dinhi, wala pa gayod kita makabaton ug usa ka mensahero diha sa Sodoma kaniadto nga ang iyang ngalan mitapus sa usa ka h-a-m hangtod karon. Aduna na kitay Spurgeon, usa ka Wesley, usa ka Luther, ug uban pang butang, apan wala gayo'y usa ka mensahero latas sa kanasuran nga ang iyang ngalan mitapus sa h-a-m kaniadto. Ug mao kanay tinuod. Nakita ba ninyo? G-r-a-h-a-m, unom ka mga litra, G-r-a-h-a-m, Billy Graham, nga giilang Ebanghelista, dakung buhat sa Dios, ang tawo nga gipadalagikan sa Dios. Siya nagadala nianang pagkamatarung sa sinulat nga mao ka sibo, ug iyang gitay-og ang nasud uban niini (nakita ba ninyo?) ingon niana. Walay usa...

Tan-awa si Oral Roberts ngadto sa Pentecostal nga denominasyon. Nga aduna bay usa nga sama niana?

Unom ka mga litra, dili pito. Ang Abraham A-b-r-a-h-a-m, pito. Si Billy Graham maoy G-r-a-h-a-m, unom.

Karon, tan-awa ang mga mensahero. Tan-awa ang panahon nga atong nahimutangan, wala gayoy usa ka panahon sa kasaysayan kaniadto. Tan-awa ang mao rang mga timailhan nga Iyang gisaad nga gihatag ngadto sa matag pundok. Tan-awa kon diin na sila; mao ra; tukma gayod, sa pagkabutang, nga nahimutang sibo sa lagda. Ang kinaiyahan, ang kalibutan, sa bisan unsa, nahimutang sa tukma gayod sa panahon.

90 Karon, ayaw'g sipyata kini, samtang kita magalaraw sa uban pa niining Kasulatan. Sa kadali karon, kay napugngan ko na kamo'g dugay. Gitawag... Tan-awa'g maayo diri. Ug sumala sa profeta, siya miabot sa tukma ngadto sa Pulong, sa tukma gayod ngadto sa panahon.

Karon, tan-awa ang kapanahona karon nga diin atong gipuy-an. Wala ba kita nagapuyo sa tukma gayod nianang panahon sa Sodoma? Tan-awa ang mensahero sa pundok ni Abraham. Tan-awa ang mga numero, mga litra, ug ang numerologo sa iyang ngalan. Moingon mo, "Wala gayo'y bisan unsa man diha sa usa ka ngalan." Ayaw gayod kamo pagtugot ni bisan kinsa nga mosulti niana. Nganong giusab man Niya ang Abram nga ngalan ngadto sa Abraham, ang Sarai ngadto sa Sara? Nganong Iyang giusab ang Simon ngadto sa Pedro, ug ang tanan niadtong uban pa? Nakita ba ninyo? Tinuod gayod nga aduna. Husto gayod.

91 Mao kanay hinungdan nga ako naga-ingon nga ayae gyod pagtawga ang inyong anak "Sa Ricky," O "Elvis," O unsa pa, Ang "Elvis" nagpasabot sa "iring ang "Ricky" usa

ka "ilaga." Nakita ba ninyo? Sa dihang moingon kamo... Mao kanay tinuod. Sumala sa giingon na "gawas, sa usa ka butang, nga dili gyod ninyo pagtawgon ang usa sa inyong anak - mga anak niana. Kon mao kini, usba dayon sa labing madali, sa mga tawo. Ayaw gayod ninyo... Kinahanglan... kon mutuo kamo kanako nga ulipon sa Dios, ayaw ibutang kana nga ngalan ibabaw nianang alaot nga bata. O Sus. Dili unta ko mopaingon niana, kay mahilayo ako sa akong helisgotan, apan kini ako nang gina-ingon ug husto na kini. Akong... Mao kanay pagabuhaton ninyo, kay kamo wala masayod sa mosulti kamo niini. Nakita ba ninyo?

92 Sila mitawag Kaniya nga, "Langyaw, usa ka manghihimalad, usa ka yawa, Beelzebub," ug miingon, "Gihimo Niya ang Iyang kaugalingon nga Dios." O, Sus.

Di ba Isaias ang profeta miingon man Siya pagatawgon ug Dios nga makagagahum? Isaias 9:6, "Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, ang usa ka Anak gihatag, ug ang kagamhanan igatungtung sa Iyang mga Abaga, ug ang iyang Ngalan pagatawgon Magtatambag, Principe sa Pakigdait, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay katapusan." Mao kanat tinuod. Ug usab sa, San Juan 1:1, "Sa kinasugdanan mao na ang Pulong. Ug ang Pulong usabn sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo ipon kanamo." Mituo ba mo niana? Siya kaniadto dili... Siya usa ka profeta. Apan nganong mianhi man Siya?

93 Hinumdomi, Siya mianhi diha sa tulo ka mga ngala'g anak. Sa una Niyang pag-anhi diha sa ngalan sa Anak sa Tawo. Wala gyod Niya tawga ang Iyang kaugalingon nga Anak sa Dios. Ug nahibalo na mo niana. Nakita ba ninyo? Siya mianhi diha sa Anak sa Tawo, usa ka profeta; Si Jehova sa Iyang kaugalingon, ang Amahan mitawag kang Jeremias, "anak sa tawo," ang usa ka profeta mao ang sa tawo. Busa Siya mianhi...

Karon, Siya mianhi human sa adlaw sa Pentekostes, mibalik Siya diha sa porma sa Espiritu Santo, gamhanang Espiritu. Karon, Siya Anak sa Dios.

Diha sa milenyom Siya mahimong Anak ni David, sa magalingkod sa trono ni David. nakita ba ninyo? Siya mianhi... Siya mao Anak sa Dios, Anak sa Tawo, Anak ni David.

94 O, ang Biblia puno niining mga bugon sa bulawanong Pulong. Dili kining tanan nahuman sa usa ka lang ka gabii. Apan sa husto itakdo nato kini sa pagpahimutang karon. Kay tingali'g ugma dili na mosubang. Tingali'g mawala na ta sa dili pa mobuntag. Tingali'g ako makagawali ngadto sa usa ka tawo ug dayon namatay nga wala mabuntagi. Ni ako na ba kaha ang dili na mabuntagan. Igsoong lalaki, ug babaye, dili kana pangbalak nga tumotumo; aoan mao kanay tinuod nga mga panghitabo. Kay wala kita masayod kon unsang panahona kita pagakuhaon. Wala na moy bisan unsang higayon human sa katapusang gininhawa mobita sa inyong lawas. Himoa kini karon; ayaw'g paabota hangtod pagkabuntag, tingali maulahi na kaayo.

95 Hibaw-i karon, nga ilang gibuhad ngadto Kaniya and tukma gayod sa unsay giingon sa mga profeta nga ilang pagahimoon, ingon gayod sa ilang ginahimo niining mga adlawa dinhi sa Laodicea nga kapanahonan. Kon gustong tan-awon ninyo kini. Basaha sa PINadayag 3: "Sila buta, hubo, ug wala kini masayri. Pagliso ni Cristo... "Sa dihang misugod Siya sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa pormang binhi pag-usab, sa mao ra niadtong Usa nag nahulog ngadto sa poemang binhi pag-usab, Siya ra gihapon ang gihulog ngadto sa yuta nga mibalik aron mahimong Pangasaw-onon; kana rang Pangasaw-onon ug ang Pamanhonon pareho ra'ng unod ug dugo, ug mao ra ang bulohaton, mao rang mga butang, nga gihimo sa tukma gauod kon unsay Iyang ginahimo kaniadto; and Espiritu.

Apan dinhi ilang gisundogsundog ang pagbuhad sa bisan unsa pang butang, ug ang matag usa nagabaton sa iyang libro ug mipalihok, niini. Ug, O, wa gayod ka makabi nianang maong kahilokan, "Ug akong nasimhot ang usa ka Yawa, ug sa tanan niini, niana, nga sa hingpit dili gayod mabasa sa Biblia bisan unsaon pa niini.

96 Ug ang tinuod nga butang nga napahimutang diha sa ilang atubangan, sila mo talikod pag-ingon, "O dili sila sakup sa akong Organisasyon, sa akong- sa akong . . . ? " Nakita ba ninyo? Sa tinuod ang buta nga magayuyod sa buta, dili ba silang tanan mangahulog diha sa gahong? Gibuta-an pinaagi sa denominasyonal nga mga pagtulonan, ilang gipawas Siya sa ilang mga iglesia ,maingon sa gisulti sa Dios nga ilang pagabuhaton diha sa Pinadayag 9; ingon sa kasagaran nga gipanagna . . .

Sayri ninyo kon guinsa ni Jesus pagsulti- sa pagpaila Niya sa iyang kaugalingon

ngadto niining mga tinun-an, Ug atong pagahumanon. Kining duha ka mga tinun-an, Caipas-O Cleopas, diay, ug ang iyang amigo. Karon, ania kita sa pagkbanhaw; daw unsa ka manindot nga kabuntagon; si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay ug mipuyo ipon sa iyang mga katawhan. Kanindot hunahuna-on.

Siya ania ra karon maingon nga Siya kaniadtong adlaw, tungod kay Siya mao ra kagahapon, karon, ug sa hangtod . . . Ug nagpadayag sa ilang kaugalingon karon nga labaw pa sa Iyang gihimo sa nagkalainlaing kapahonan sukad niadtong adlaw; mitungha pinaagi sa lugas nga trigo ug dayon sa lindog ug sa putos (apan kining tanan milabay na karon), ug mobalik ra usab kita ngadto sa lugas nga trigo. Nakita ba niyo? Kita mibalik na ngadto sa lugas.

97 Nasayran nga sa ingon . . . Sayri . . . Tan-awa kon guinsa Niya sa pagpaila sa Iyang kaugalingon ngadto niining mga katawhan. Karon, hinumdomi, ingon nga ilang Mesias (sa dili pa ta magtapos) sa gisaad nga Pulong sa maong kapanahonan . . . Sayri. Sa iyang pagpadayag ngadto sa -maingon sa iyang giingon nga iyang pagahimoon ngadto sa -maingon sa iyang giingon nga iyang pagahimoon ngadto sa mga profeta. Hibaw-i, "Mga boangboang, kansang mga kasingkasing hinayan nga motuo sa tanang gisulti sa mga profeta mahitungod Kaniya kinahanglan gayod matuman."

Bantaye Siya. Siya nagapahinungod s apagbalik ngadto sa Pulong sa Dios; Ug Siya wala gayod migawas sa pagsulti kanila, "Wala ba mo makaila Kankao? Ako mao ang Mesias nga nabanhaw. "Wala gayod Siya mag-ingon niana. Nakita ba ninyo? Apan Iya lang silang gitagaan sa Kasulatan, sama sa gibuhat ni Juan, ug sa uban pa kanila. Nakita ba ninyo? Siya sa tinuod . . . Sila mikuha niana alang sa ilang kaugalingon. Sila mihukom alang sa ilang kaugalingon. Karon, ayaw pagkatulog; hukmi ang imong kaugalingon.

"Mga boangboang, hinayan sa kasingkasing sa pagtuo sa tanan nga gisulti sa mga profeta nga mahitabo. " Daw unsa ang pagbadlong ngadto kanila nga nag-angkon nga sila nakaila Kaniya. Nakita ba ninyo?"

98 Tan-awa kon guinsa Niya sa pag-abut ining bahina. Wala Siya mitungha, nga sama sa akong giingon sa pipila ka mga minuto nga miagi, sa pag-ingon, "Well, wala ba mo mahibalo nga Ako ang Inyong Mesias alang niining panahon? Wala ba masayod nga Ako mao Siya?" Ang tinuod nga ulipo sa Dios dili magpaila sa iyang kaugalingon ingon anang paagiha; ang Kasulatan mopaila kon kinsa siya. Sa tinuod gayod, himoon niya. Nakita ba ninyo? Apan gitawag ang ilang pagtagag ngadto sa unsay giingon sa mga profeta sa pagpaabot alang sa kapanahunan sa Mesias. Nakita ba ninyo kini? Lakaw balik dayon: " Mga boangboang, ug hinayan sa kasingkasing, nga dili motuo sa tanan nga gisulti sa mga profeta mahitungod sa Mesias ang kinahanglan nga mahitabo."

Siya, maingon kang Juan, tugoti nga ang Pulong sa Biblia maoy mopaila Kaniya, kon kinsa Siya ngadto kanila. Nga gipahayag na igo gayod. Kon ang Pulong nagpahayag Kaniya, sa tin-aw gayod, kon kang kinsa kadtong saad nga ilang ginapaabot. Sila nasayod nga sila may... nga Usa ka tawo nga moabot diha sa hugma nianang panahona.

Ngano man, kay Siya naka-ingon, "karon, ipakita ko kaninyo unsay giingon sa Pulong nga mahitabo ining adlaw."

JUAN 5:39

99 Dili ako ning kagabhion maningkamot pagsulti kaninyo, Pulong sa Pulong, ug bisan ngadto sa butanganan, sa dapit, sa mga ngalan ug mga numero, O tanantanan pa, ug tanang mga timaan, sa mga panahon, ug sa bisan unsa pa, nga nia na ba kita sa katapusang panahon? Sa pagkatinuod inyo gyong makita kon unsay akong gipanghisgotan. Nakita ba ninyo? Tan-awa. Mao kanay tin-aw kaayo ug kini wala na magkinahanglan sa pagpaila. Siya miingon, samtang dinhi pa Siya sa yuta, "Susiha ang mga kasulatan, kay diha Kanila inyong nahunahuna nga kamo makaangkon sa Kinabuhing dayon, kay sila unsa... Sila nagpamatuod kon unsa Ako (nakita ba ninyo?), Kinsa Ako."

Hibaw-i, Siya misugod kang MOises ang profeta, usa ka profeta, Deuteronomio 18: 5. karon, gibantayan ko ang mga Kasulatan dinhi Deuteronomio 18:5, si Moises miingon, "Ang Ginoo nga inyong Dios..."

Nakita ba ninyo? Ang Dios misulti kaniya sa kinaibabwan sa bukid. Ug, O, Sus, ang mga liti; sila miingon, "itugot lang Ginoo... Itugot nga si Moises na lang ang magsulti,

dili Ikaw O Dios, kay mangamatay kami.”

Siya miingon, “Maayo gayod ang ilang pagtubag. Nan Ako'y... Dili na Ako makipagsulti pa kanila nga sama niini, apan magapabarug Ako kanila ug usa ka profeta.” Mao kanay Iyang gimensahe sa tanang paagi hangtod sa katapusan. Mao kanany angay ipahiluna ang tibuok butang dinhi sa katapusan. Kini gikinahanglan gayod, kay ang Pulong sa Ginoo moabot gayod una sa profeta. Mao lang gayod kana nga butang ang Iyang mapadulngan. Kay kon dili, maguba ang Pulong sa Dios ug makahimo Kaniya sa pagsultig usa ka butang nga sayup. Nakita ba ninyo? Busa kini i-adto sa usa ka profeta ug ang profeta gipadala sa Dios, gitudlo. Ug unsaon man nimo sa pagkasayod nga mao kini, ug dili sa unsay giingon sa tawo,...

100 Nan bisan pag kita may Elias, ug mga kupo, ug uban pa, ug mga manto, ug tanang mga matang sa kabuangan nga gipalakaw ngadto sa sistema sa organisasyon ug uban pa.

Apan adunay moabot dinhi sa yuta, pinaagi sa saad sa Dios, usa ka tinuod nga ulipon sa Dios, nga gipaila pinaagi sa Dios, pinaagi sa Iyang Pulong ingon nga tubag ining adlaw, nga mopahiluna sa Pangasaw-onon diha sa sugo (ang usa ka tinuod nga diyutay nga kinaubsan sa iglesia) ug kini pagasakgawon. Mao kanay tinuod. Siya mopaila, “Tan-awa, adunay Usa nga akong gihisgotan (Nakita ba ninyo?), nga moabot.”

Ug ang tanan niananggipangsulti sa mga profeta mahitungod Kaniya, ug alang niining panahona, kay ngano, kini nakapahinam gyod kaano nga mapatalinghogan Siya nga mosulti niana. Dili ba mo gusto nga mopatalinghog Kaniya nga mosulti niini? “Ang mahitungod sa tanan nga gisulti sa mga profeta...” Hinumdomi, Siya miingon sa unsay giingon sa mga profeta mahitungod sa Iyang kaugalingon, gikutlo ang Iyang kaugalingon Mismo, sa unsay Iyang gina-ingon, ug Siya mao ang gikutlong Pulong.

101 Karon, magpatalinghog ts sa mga Pulong nga Iyang gikutlo. Gusto ba mo nga magpatalinghog kon unsay Iyang giingon ngadto kanila? Pagadad-on nato kini karon sa pagkukabidlo, sa dili pa kita magtapos.

Karon, sila nagpahamatngon sa tanang ulahi nga mga panghitabo sa paglansang, sa kasaysayan diha sa lubnganan ug sa pantiyon, ug sa mga babaye nga nakakita Kaniya, ug sa laing pang miingon nga sila nakakita Kaniya, ug uban pa. Siya miingon... Sila—sila nagsulat pahisayod Kaniya niana. Ug Siya mipadayon uban sa Pulong mahitungod—sa pagkutlo sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Pulong.

“Karon, tan-awa sa Zacarias 12.” (Kinahanglan Iyang kutloon ang Zacarias 11:12)

“Kay Siya gibaligya sa katluan ka buok nga salapi. Dili ba nga ang Mesias nga gidahon gibaligya lang pinaagi sa katluan ka buok nga salapi?

“Sa Salmo 41:9, Siya gibudhian sa Iyang mga higala.” “Sa Zacarias 13:7, gitalikdan sa Iyang mga tinun-an.” “Diha sa Salmo 35:11, gipakasala sa mini nga mga saksi.”

“Pinaagi kang Isaias 35:7, dili makasulti sa atubangan sa Iyang tigpasumangil, ug wala gyod mibuka ang Iyang baba.” (ang tanan sa husto, maestro.)

“Sa Isaias 50:6, Siya gikastigo.”

“Sa Salmo 22:22, Siya mtu-aw diha sa krus “Dios Ko, nganong gitalikdan Mo Ako?” Sa tanan kong mga bukog sila mitulok Kanako. Gipalagbasan nila ang Akong mga kamot ug mga tiil.” (Tan-awa diha sa mga panagna nga Iyang gihisgotan.)

“Sa Isaias 9:6, kay alang kanato ang usa ka bata natawo, usa ka ulay magasamkon, ug uban pa.”

“Ug usab sa Salmo 22:18, ilang—ilang gibahinbahin ang mga bisti sa taliwala nila.”

“Ug sa Isaias 7:14, usa ka ulay magasamkon.”

“Sa Salmo 22:7 ug 8, gihimo Siya nga usa ka - kataw-anan ug gitamay sa Iyang kaaway, gituohan Siya nga maoy suod kaayo nga Iyang amigo, ang Iyang mga tiil.”

“Sa Isaias 53:12, namatay uban sa mga makasasala.

“Diha sa Isaias 53:9, gisamaran, ug gilubong uban sa mga dato nga mga kaigsoonan.

“Diha sa Salmo 16:10, Siya gibanhaw gikan sa mga patay. Si David maoy gasulti, 'Ako dili mutugot nga ang Akong Usa nga balaan makakita sa pagkadunot, ni Akong

pagabiyaan ang Iyang kalag sa Sheol: Siya nabanhaw gikan sa mga patay."

"Malaquias 3, si Juan Bautista maoy Iyang Mag-uuna'g butyag."

Ug ang tanan sa mga tipo Iya gayod nga gipadayon. Bisan kang Isaac ingon nga tipo Kaniya ibabaw sa bungtod diin ang Iyang amahan nga si Abraham nagkuha kaniya diha sa Genesis 22.

102 Karon lang sila nagsugod pagkakita kon kang Kinsa natuman kining mga Kasulatan nga gisaad niadtong adlaw. Ug niining tungora, human nga naulahi na; sila misugod sa pagkakita. "O, well, hulat sa makadiyut. Nahibalo ba mo'g unsa? "Niang tungora sila nasayod nga ang ilang Amigo nga gilansang nga si Jesus mao kanang Profeta nga gisaad. Ilang nasayran gumikan kay... Nakita ba ninyo? Kay wala man gud sila mapahimangnu-i diha sa Kasulatan.

Apn, dinhi, ang tanang mga butang nga gituohan nga nahitabo didto sa krus, tanan niining mga butanga. "Giingnan" mga boangboang, hinayan sa kasingkasing sa pagsabot sa tanan nga gisulti sa mga profeta, kon unsa nga ang Mesias kinahanglan mag-antus ug mosulod ngadto sa Iyang Himaya, ug moabangon sa ikatulo ka adlaw."

Sa gihapon sila mipadayon, Oo, tinuod. Mao kanay tinuod. Akong nakita. Siya—Siya—Siya... Wala ba magsilaob ang atong mga kasingkasing sa sulod nato?" sila miingon. Dili ikahibulong nga ang ilang mga kasingkasing nagsilaob. Kay ang mga panagna nga Iyang gihatag kadto maoy natuman...

103 Ug unya sila misugod sa pagkasabot nga ang ilang Amigo, ang Tawo nga ilang gikauban sa pagkaon, gikauban sa paghisgot, gikauban sa pagkpakighiusa, gikauban sa pagpangisda, sa paghigda sa mga kahoy, nga kana natuman ang matag Pulong nga gisaad sa kapanahonan. Mao kana. Sila nagpanglakaw sa unom ka mga milya; kini daw usa ka hamobo lang nga panahon, sa akong panghunahuna, ug ilang napatalinghogan ang unom ka mga uras nga pagwalu diha sa panagna nga gipamatud-an (taastaas ug diyutay kay sa atong gihimo ning kagabhion).

Mao na kini karon ang pagbaton sa ulahing panahon sa kagabhi-on, ang mga kkahayag sa kagabhion mitungha. Kini mao rang panahon karon, iglesia. Ang mga Kahayag sa kagabhion miabot. Hebereohanon 13:8, "Siya mao kagahapon, karon, ug, sa kahangturan." O, ang mga panghitabo gipahayag pinaagi'g panagna, mao ra ning adlaw. Ang Kahayag sa kagabhion nga gisaad pinaagi sa profeta sa Dios kang Zacarias 14:7, hinaut nga pagaablihan pag-usab ang mata sa magtotoo ngadto niining mga panghitabo nga nahitabo karong adlaw, nga gipamatud-an pinaagi sa mga panagna nga kita ania na diha sa katapusang panahon. Si Jesus umaabot. Ang pinak...?...

104 Siya miingon, "Adunay usa ka adlaw..." [Blango nga dapit sa teyp.]

Minahal nga Langitnong Amahan, nagapasalamat kami Kanimo karong gabii tungod kay Ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Kining kabus nga minahal nga babaye nga nagahigda dinhi, diin ang pag-opera napakyas. Apan, O Dios, kami nahinumdom sa nahaunang pag-opera nga gibuhay dinhi sa yuta, Ikaw nagbuhat niini sa Imong kaugalingon. Imong gikuha sa kilid ni Adan, ang usa ka kusog, gitakpan ang kilid, ug naghimo ug usa ka asawa. O, Amahan, ako nagaampo karong gabii nga ang Imong kamot mokanaug karon ug magabuhay niining dakung butang nga among gipangamuyo. Ug niining uban, Ginoo, kining babaye nga nagaantus sa kasamok sa panghunahuna, ang tanang ubang mga hangyo, among itugyan kini Kanimo, Amahan, uban sa among tibook mga kasingkasing. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen

Siya miingon, "Adunay usa ka adlaw nga dili pagatawgon ug gabii O adlaw." Siya miingon, "Apan diha sa kagabhion mosubang ang Kahayag." Karon, nasayod kita, nga sa hiyograpiya ang adlaw mosubang sa silangan ug mosalup sa kasadpan. Karon, ang profeta miingon, "Nga adunay taas nga lugway sa panahon nga awa-aw, matang sa usa- - dili pagatawgon ug adlaw ni gabii, daw matang sa usa ka ngitngit, alum-om nga adlaw."

Karon, hain ba ang adlaw mosilang? Unsa... Mao kanang A-n-a-k nga atong gihisgutan karon. Nga ang natural ang a-n-a-k misilang sa silangan ug mosalup sa kasadpan, ang mao ra gyod nga Dios, ang mao ra nga Anak, diay. Ug ang A-n-a-k sa Dios unang migimaw didto sa silangan para sa mga katawhan sa sidlakan.

Ug karon human sa Iyang pagbiya, unsa bay ilang gibuhay? Sa milabay nga tulo ka

gatus nga mga katuigan ilang gisugdan ang ilang unang organisasyon, ang Romano Katoliko nga iglesia. Hangtod mipadulong sila sa mangitngit nga kapanahonan, ug hangtod sa ilang paggawas. Unsay ilang gibuhat? Mao rang butanga; kini maoy usa ka aldwa sa—dili pod kadto pagatawgon ug adlaw ni gabii. Aduna silay igong mga sugo nga ilang gituohan nga Siya mao ang Anak sa Dios, ug milakaw diha sa kahayag sa unsay ilang naangkon; sila naghimo'g mga kaiglesiahanan, ug nagtukod sa mga hospital, ug mga eskwelahan ug uban pa, ug mga seminaryo, ug gipadala ang ilang mga anak ngadto sa eskwelahan.

105 Apan ang profeta nag-ingon, "kini mamahimong Kahayag diha sa panahon sa kagabhion. Ang Anak mogitib pag-usab; ug kini maoy Kahayag." Unsa? Mao rang Anak (A-n-a-k) nga napadayag diha sa unod sa panahon sa kabuntagon didto kaniadto, nga igapadayag pag-usab sa panahon sa kagabhion.

Karon, itandi sa San Lucas 17:30, "Kini nianang adlaw, maingon sa mga adlaw sa Sodoma (ang pagkahamutang sa kalibutan), diha sa panahon nga ang Anak sa tawo igapadayag na."

Mao kini'y mahimong kahayag sa panahon sa kagabhion,  
 Ang dalan ngadto sa himaya seguradong Imo nga makaplagaan.  
 O, akong, mga katawhan, diin na ba ta?  
 Nagkabungkag na ang mga nasud, Nahigmata na ang Israel,  
 Ang mga timailhan nga gipanulti sa mga profeta;  
 Ang mga adlaw sa mga Gentil giihap na, Uban sa mga makalilisang  
 Nga kasamok; (tan-awa siya modailos ngadto sa dagat.) Balik, O  
 nagkatibulaag, sa inyong kaugalingon.  
 Ang adlaw sa katubsanan haduol na,  
 Ang mga kasingkasing sa tawo mangaluya sa kahadlok;  
 Pagpuno na uban sa Espiritu, Hinloan ang dinagkutang mga suga  
 ug dan-ag,  
 Pagsusi! Kay ang katubsanan ninyo haduol na.

(Kamong...?...)

Mga igsoong lalaki, ug babaye, mao kini'y kulba-anon nga panahon. Tan-awa ang mga butang nga gipanagna; Tan-awa ang mga butang nga nanghitabo. Tan-awa ang tanang tagna nangatuman na; ug unya makita nato kon unsay gipahinungdan niining tanan. Dili usa ka pundok, I usa ka linya sa pagka-panatico. Apan ang maong Dios nagpamatuod sa Iyang mga Pulong sa husto gayod, sa tinuod. 296 Ang BAto gibunalan, mga amigo, Kagiw na kamo Niini sa labing dali kutob sa inyong mahimo. Kay ang tagna nangpanghimatuod sa adlaw nga atoy gipuy-an.

106 Iduko nato ang atong mga ulo. [Pagsulti'g mga dila ug paghubad miabot. Ang usa ka tawo miingon, "Mahawiran pa ba ta alang sa pipila ka gutlo? Ang Dios nagpakigsulti kanato pinaagi kang igsoon Branham, ug ang pagdihog anaa kang igsoon Branham, ug siya wala pa natapus."—Ed.]

O, sus. Gipamalandongan ba ninyo ang adlaw nga atong gipuy-an, mga amigo? O mangahas ka ba sa paglantugi sa Dios? Moingon ka ba nga Siya dili husto, sa dihang mipaila Siya Niini? Siya maoy Iyang kaugalingon nga Maghuhubad. Gusto ka bang moalagad Kaniya?

Karon, uban sa inyong pagduko sa mga ulo, ug sa pagpaubos sa inyong kasingkasing, igsoon lalaki, ug babaye...

Kini tingali mao nay atong katapusang panahon nga panagtigum. Tingali dili na gayod kita... Kon tingali mao nay atong katapusang panahon nga panagtigum. Tingali dili na gayod kita... Kon tingali makabalik pa ako sa may usa ka tuig gikan karon, kon ako buhi pa, tingali nianang tungora adunay daghan kaninyo dinhi nga mawala na. ug ako makigtagbo na lang kaninyo diha sa rehas sa hukmanan ug sa pagtubag sa bisan unsa nga gisulti nako karong gabhiona.

107 Sa atubangan sa Dios, samtang anaa kamo diha sa maayo nga panghunahuna, buhaton na ba ninyo kini'g maayo ngadto sa Dios? Kon inyong masayran nga kamo... Tan-awa'g maayo ang inyong kaugalingon diha sa pagtan-aw sa Salamin ng Dios, ang Biblia, dili igsapayan kinsa kamo, ug moingon, "Ako nasayod nga ako nakabsan sa pamaagi gikan sa pagkahimong usa ka anak nga babaye sa Dios; tan-awa sa pamaagi

nga akong pagabuhaton. Ako nakabsan sa pamaagi gikan sa pagkahimong usa ka anak nga lalaki sa Dios; Tan-awa ang pamaagi nga akong pagabuhaton. Apan, O Dios gusto kong mahimo; Ako—ako gustong manlimbasog nianang bahina." Gusto ko nga ang iisa ang inyong kamot ngadto sa Dios, ni bisan kinsa kaninyo, sa bisan asa kamo dinhi sa tigumanan, "O, gusto ako nga mahimo nga anak nga lalaki sa Dios. O ako gusto nga mahimong anak nga babaye sa dios. Ug gusto kong tumanon ang bisan unsa nga gimando sa akong Ginoo." Karon, kamo... Ang Dios magapanalangin kaninyo. Sa akong pagtuo nobenta porsento sa tigpaminaw.

Karon, tan-aw'g maayo dinhi, akong amigo. Unsa ba kaha kon ikaw nagapuyo sa mga adlaw nga imong nadunggan ang pagwali ni Juan? O, unsa ba kaha kon ikaw nagapuyo sa mga adlaw nga dinhi pa si Jesus? Kang kinsang bahin ang inyong pagadapigan? Kon kamo nagpuyo diha ni Jesus'... Hinumdomi, Kon Siya... Kon kamo nagpuyo kaniadto, kini nahimong sama ra usab niini karon. Mao rang Jesus nga nagpaila sa Iyang kaugalingon pinaagi sa iyang Pulong (nakita ba ninyo?), ug kini dili gayod inila.

108 Apan tugoti ako nga mosulti kaninyo, wala ako magtinguha pagsulti sa mga tawo nga pabiyaon sa tigumanan O... Alang nako, gusto kong moadto kamo sa tigumanan, "Ayaw paghikalimot sa pagpakighiusa sa inyong kaugalingon." Apan ang unsay akong gipanguha sa pagsugilon kaninyo nga pagabuhaton maoy pagdudut ngadto sa Ginharian sa Dios. Kuha-a kining mga butanga, sa kalibutan, iglesia...kining mga butanga, sa kalibutan, iglesia...

Mga Pentecostal, kamo nga katawhan nga mi-ambit na ug maayo sa pagka-kalibutanon. Gibatonan ninyo'g maayo ang pag-apas sa kalibutan. Kini masayon ra kaayo; kanunay lang mo'g tan-aw sa mga telebisyon ug ang tanan niining mga butanga, ug sa pamaagi nga ilang gibuhay, ug sa tanan niini, ug sa unang butang nga inyong masayran . . .Ang mga seminaryo, ang mga eskwelahan nagsugod sa pag-uyonuyon dinhi ug didto, ug niini, niana, ug sa uban, ug sa unang butang nga inyong masayran . . .Nahabot gayod nianang pamaagiha. Ang Pentecostal nga iglesia, kini maoy nahimo nakong pinakadaku sa pagtabang; dili ako makigbatok niini. Apan mao kanay akong gisinggit, "Akong mga kaigsoonan, panggula kamo." Tawga . . .Wala kamoy mga pagtigum nga inyong naandan. Ang mga katawhan dili sama sa ilang nabatasan. Apan si Jesus Cristo mao ra; busa manuol na kita ngadto Kaniya.

109 Karon, kamo inubanan sa pag-isa sa inyong mga kamot, hinumdomi, adunay usa ka Bato nga gibunalan sa kamingawan, ug kanang tuburana bukas pa gihapon karong gabhiona. Ang maong Bato nadugsak na, nga mao si Cristo, Siya kanang giduksak nga Bato.

Ug karong gabhiona, halayo kaayo ingon sa akong nasayran, tingali sa iglesia . . . Ang panahon sa pagtawag tingali milabay na; wala ako masayod; dili ako makasulti niana. Hinumdomi, ang mga katawhan mipadayon pagbaton sa mga panagtigun, nga sa gihapon mao ra, human sa paglansang ni Jesus. Ug sa . . .Ug ang tanan nga mga tawo, sila -sila miabot, sila . . .Pagbantay. Sila -sila mipadayon sa pagwali ug sa pagsulti nga sila naluwas na ug uban pa, ingon sa . . ."Ang kalibutan magapadayon sama kaniadto, " sila miingon. Apan nianang tungora unya ulahi na kaayo.

110 Ug samtang aduna pa kamoy higayon, akong igsoon; samtang may higayon pa mo, a kong igsoon nga babaye; duol sa Ginharian sa Dios. Dili na kamo mosulod ilalum sa bisan unsa pa apan diha lang gayod sa hustong pagtuo pagsalig sa Iyang Pulong. Siya kanang Pulong. "Ginoong Jesus, ako nasayod nga ako karon nagtan-aw sa akong kaugalingon diha sa salamin sa Pulong sa Dios; O, daw unsa ka hamubo na lang ako. Apan, mahal nga Dios, dinhi karong gabii, niining Lunesa, dinhi sa San Bernardino, California, dinhi niining awditoryom, kini maoy- kining tanan nakong naangkon, Ginoo? Motugot ka ba kanako sa pagpa-ingon ngadto sa krus sa labing dali? Ug bisan pa'g nakita ko ang mga mensahero. Nakita ko ang panahon; Nakita ko ang pagtawag sa Sodoma. Nakita ko ang mga timailhan. Nakita ko ang mga pundok ni Abraham nga nagdawat sa Kahayag. Nakita ko ang pagpadayag, si Jesus ingon nga nagpadayag pag-usab sa among taliwala sama kaniadto. Nakita ko ang tanang mga butang nga Imong gisaad. Nakita ko ang mga tigpanundogsundog; ug nakita ko kanang Imong gisaad, Nakita ko ang mga tigpanundogsundog; ug nakita ko kanang Imong giingon, "Nga maingon sa mga adlaw ni Moises, kon guinsa niining Jambres ug Jannes sa pagbalik aron sa pagpanundog, ug sa gihapon nagapabilin sa mao rang basuran nga ilang nahimutang." Nakita ba ninyo?



111 Sila wala misunod kang Moises pinaagi nianang Pulong pagdala niadtong nakighuisa man diha sa Egipto. Dili nila mahimo kini, bisan pag-ilang gibuhat ang pareho rang buhat nga iyang gihi,o. Apan ang ilang kabuang napadayag. Ug ang Biblia miingon, nga NAG-INGON ANG GINOO nga kini mahitabo pag-usab sa katapusang adlaw.

Ug makita mo kini sa inyong kaugalingon nga mga mata, kon kamo espirituhanon. Ako . . .dili ko masaysay kini. Dili na kinahanglan nga isaysay ko kini."Ang Akong carnero magpatalinghog sa Akong Tingo'g" Mangadto kita Kaniya karon, samtang duna pa tay higayon. Buot ba ninyo?

112 Kon kamo nagkinahanglan sa Baustismo sa Espiritu Santo, O kon kamo nagkinahanglan sa pag-utro'g paglahad, sa usa ka bag-ong kinabuhi . . .Ang inyong Pastor mahigugma siya alang kaninyo sa pagbuhat niini. Ihatag ninyo sa husto ang inyong kaugalingon nga hingpit ngadto sa Dios karong gabhiona, samtang ania kita dinhi.Tugoti . . .Kini'y . . .Nasayod ako nga kini napakalisod, ang pagtutol, ang paglahi; wala ko kana buhata sa pagdaot; Apan gihimo ko kana nga mamatinu-oron. Gihimo ka kana kay ako nahigugma kaninyo; gihigugma ko ang Dios, ug gihimo ko kini aron sa pagpaninguha sa pagtabang kaninyo. Ug sa tinuod gayod, amig, ako -ako mituo . . .Ug uban sa tibuok kong kasing kasing, uban sa tibuok nakong pagtuo, ug ako nagatuo nga ang akong mensahe nagagikan sa Dios. Kini'y . . .kini'y gipamatud-an na niana alang kaninyo hangtod sa mga katuigan.

Karon, patalinghogi, ning kagabhion ihatag ang bisan unsa nga inyong nabatonan, ug ang bisan unsa nga inyong gikinahanglan. Ako nagatuo, uban sa matitud-anon, nga paghatag sa kasingkasing, nga kon makatindog kamo diha sa inyong mga tiil, ug moisa sa inyong mga kamot ngadto sa Dios, ug moingon, "Mahal nga Dios, ania ako, ania ako. Dad-a ako, Ginoo. Ug dili na gayod ako magamit sa akong kaugalingong hunahuna ug ang akong kaugalingong paghubad. Ang Imong Pulong miingon kinahanglan ako magbalaan; kinahanglan ako magpakatawo pag-usab; kinahangan ako magpapuno sa Espiritu; ug unya ang espiritu magagiya kanako ngadto sa tanang kamatuoran. Mahal nga Dios, ania ako; mando-i ako." Mahimo ba ninyo kana sa makadaghan? Kon mahimo ninyo kana sa makadaghan, iisa ang inyong kamot, sa pag-ingon, "Andam ako sa paghimo niana; ug buot ako nga mohimo."

113 Nan itindog natong tanan ang atong mga tiil.  
 Sa diha nga ako, layo sa usa ka pagpangaliyupo,  
 Apan kanang Imong Dugo guila alang kanako,  
 Ug nga Ikaw nag-agda kanako sa pagduol Kanimi,  
 O Cardero sa Dios,(Ang Dios lamang ang pulthan) . . .Duol! Ako . .  
 .(Karon, kuhaa ang tanan sa imong buhat, Bisan unsa pa,ang imong kakapoy, Uban pa . . .unsa kaha Kon Ikaw himatyon na karon?)  
 Sa diha nga ako, pagadawaton Nimo, Paga-abi-abihon, pasayloon,  
 Paglimpiyohan, pagdawaton; Tungod kay ako . . .(Ma-alsa ba ninyo  
 Ang kamot sa pagbutang diha ining bersekulo karon?)  
 Isaad ko, tuohan ko,Cordero sa Dios, ako muduol, ako muduol.

Karon, samtang ang tigduyog sa organ magapadayon -magapadayon sa pagtukar, itugot sa matag usa kanato . . .

114 Mga batan-on nga bag-ong tubo, gusto ba mo nga mahisama dinhi niining migawas diha sa kadalanan, ining pundok sa mga bugoy?

Babaye nga igsoon, gusto ka ba nga magpamubo'g buhok, nga kini maoy Nazaritnong pagtahod ngadto sa Dios ang pagpataas sa buhok? Mao kini'y usa ka kauawan kaniya ang pagpapaputol sa buhok." Mosul-ob ka ba niining gagmay nga mga saya ug sa mga butang nga ilang gipangsul-ob karong adlaw niinig dayong mogawas sa kadalanan? Nahibalo ba mo ang matag tawo nga magantan-aw diha kaninyo maka-ambit sa pagpananapaw uban kaninyo diha sa iyang kasingkasing? Kon ipasundayag mo ang imong kaugalingon nga sama niana. Nahibalo ba mo nga ang matag tawo nga magatan-aw diha kaninyo maka-ambit sa pagpanapaw uban kaninyo diha sa iyang kasingkasing? Kon ipasundayag mo ang imong kaugalingon nga sama niana. Nahibalo ba mo, mga kababayan-an, kamong nagpintal? Ug ang Dios nagpakaon kaniya sa mga iru. Usa ka Jezabel, ang ngalan nga gidumtan sukad pa sa iyang adlaw; tungod sa iyang mga pagbuhat niana. Ug nahibalo ba mo kaniadto nga ang profeta nga si Elias kinsa nagtungolo niana ug nagtawag kaniya sa pagpahigawas nianang matanga? Nahibalo ba

mo nga si Herodias maoy tuyo ni Juan Baustista? Inyo bang . . .Wala ninyo tinguha-a nga himoon ninyo kanang butang nga Hollywood sa kalibutan. "Kay kon inyong gihigugma ang kalibutan O ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kaninyo."

115 Igsoon, amigong ministro, wala nay lain . . .Palihog sabta ako; Ako usa ninyo ka igsoon. Gusto ba mo nga ihi-usa ang inyong kaugalingon kamong mga sakup sa iglesia sa ubang kaiglesiahanan (sama sa Methodist, Babtist, denominasyon sanglit kay ang inyong inahan, inyong apohang babaye nagkupot na niana? Migawas siya sa usa ka butang sa pagkupot o pagduol ngadto niana; mao kanang Kahayag nianang adlaw; kana, sama sa mga panahon ni Noe. Ug kini maoy laing adlaw.

Moingon mo, "Well, aduna akoy . . ."

Dili kini ang adlaw sa Pentekostes. Ang Pentecostal nga kapanahonan milabay na, ang Pentekostes wala na; kini maoy panahon sa pag-ani. Nakita ba ninyo? Ug ang panahon sa pag-ani, sa lugas; ang tubig nabubo na; ang lugas nagpahinog na. Duol na ngadto sa lugas; ang tubig nabubo na; ang lugas nagpahinog na. Duol na ngadto sa lugas, akong mahal nga igsoon. Patalinghogi ko; tuhi ko; kon kamo mituo nga ako sa ulipon sa Dios, itugot nga ang matag usa diha sa atong kaugalingon nga pamaagi sa pagduko sa atong ulo diha sa pagpaubos ug ilahad ta sa pag-ampo nga kita -nga kita masayod nga gikinahanglan nato ang paglahad, "O Dios, dad-a ko ang ingon nako."

Ug igsoong lalaki, ug babaye, ako usab nga gipahimutang ang akong kaugalingon ibabaw sa halaran ning kagabhiona: O Dios, hulmaha ako ug himo-a ako nga lahi. Paghimo'g usa ka bahin; O Dios, himo-a ko sa Imong pamaagi.

Naghunahuna ba mo Niini nga sayon ang pagbarog diri ug ang pagsanta sa mga tawo sa tagsatagsa nga sama niana? Kini'y butang nga lisud pagabuhaton. Apan nagka-alaot nako kon dili ko kini pagka- alaot nako kon dili ko kina pagahimoon.

116 Mahal ang Dios, maingon nga kining tigpaminaw nangduko sa ilang mga ulo uban sa ilang kasingkasing, dinhi niining balaanong mga gutlo sa pagsira niining pagwali sa Biblia, ug sa diha nga among makita ang usa nga gipamatud-an sa Espiritu Santo nga mitay-og niining nasud nga nangadto nganhi, ug ngadto-nganhi dagkung mga rebaybal ug mga mga timailhan, sa pagpakisayod nga may usa ka butang nga msunod niana. Ug unya nakita kadtong pito ka mga manulonda nga minaug dinhi sa ibabaw nianang bungtod didto sa Arizona, nga bisan pa sa mga magazine latas sa nasud nagpamatuod Niini. Sa pagtutok ni Jesus sa Iyang kaugalingon diha sa mga kawanangan sa pagdungaw, ug miingon diha, sa mga Pinadayag 10:7, diha sa mensahe sa ika-pitong manulonda, kining mga silyo paga-abrihan na, ug ang tinago sa Dios ipakisayod na, nga sa mga repormador wala makapuyo ug dugay aron sa pag-pagpadayag niini. Ug dinhi, kining pito ka mga silyo nga nagtaptap sa kinatibuk-ang butang paga-abrihan na niining adlaw. Ug sa pagtan-aw sa tanan niining adlaw. Ug sa pagtan-aw sa tanan niining dagkung mga timailhan ug mga kahibulongan nga nahimo, gipamatud-an, gipanagna na sa wala pa kini mahitabo, ug walay usa ka higayon nga Iyang gipakyas kanato, apan gihatod kini ngadto sa katumanan sa tukma gayod niining gina-ingon.

117 Mahal nga Dios, among napamalandong nga si Jesus Cristo ania sa among taliwala. Ug nasayod kami nga Siya ania dinhi. Nia Siya ning kagabhion, ang dili makita nga Dios ania dinhi nakig-uban kanamo, ug makapamatuod sa matag saad nga Iyang gihimo sa Iyang Pulong. Daw unsa Ikaw nga nagbarog ug nagpamatuod ngadto kanila uban sa pinatalikod, diha sa unang pagsugod sa wala pa ang mga tigpanundogsundog misulod sa galong, Ginoo, O misulod ngadto sa—sa -sa kaliwat, ingon niini kaniadto. Imong gipakita ug gipaila, gipanagna ug misulti sa tukma gayod sa pamaagi nga mahitabo, ug among nakita kini nga nahitabo anang paagiha. Ug, Ginoong Dios, Busa kami nasayod nga kini mao Ikaw mao Ikaw ang ania dinhi karong gabhiona. Pasayloa kami sa among mga sala.

Mahal nga Dios, gi-ayo Nimo ang among balatian, ug karon -pasayloa ang among mga sala, Ginoo, ga wa namo makab-ot ang matang sa pagka-Cristohanon nga angay gayod unta, walay . . .Nagpaila nga usa ka lalaki ug babaye nga matutuo sa Kinatibuk-an niining Maayong Balita, ug dinhi among nakaplagan ang among kaugalingon nga nahilup-og sa halayo sama sa usa ka denominasyonal nga manok. Tabangi kami, mahal nga Dios, dad-a kami ug tay-uga kami uban sa Imong Espiritu Santo. Ug kon aduna may bisan unsa dinhi kanamo nga dili sama sa Imo, ipahigawas kini kanamo, Ginoo. Ug itanum ang among mga tiil diha sa balaanong Pulong sa Dios, ug itugot nga ang Balaang

Espiritu magasilaub ilalum sa among kasingkasing ug kuhua ang tanang hugaw sa pagkadili matinuohon ug sa among pagkamatulogon niining adlaw; O, tindog ug tay-uga ang among kaugalingon. Itugot kini, O Dios. Hinlo-i kami. Hulmaha kami. Ug himo-a kami. O Dios, itugot kini.

118 Kon aduna may si bisan kinsa dinhi niining kagabhion, Ginoo, nga nagkupot diha sa ilang kasingkasing nianang lugas, nga binhi sa Dios nga natudlo nang daan ngadto sa Kinabuhi gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan; nasayod ako, Ginoo, nga sila nagapaingon sa pagpatalinghod diha niining urasa. Busa ako naga-ampo, O Dios, nga Imong pun-on ang ilang kasingkasing ug magadanag kanila uban sa lab-as nga Bautismo sa Balaang Espiritu, ug ipadala kanila sa ilang dalan, ang pagmaya ug kalipay.

Ginoong Dios, sila . . . Akong itugyan sila Kanimo. Wala ako masayod kon kinsa sila: Apan Imong mahimo. Ang ako lamang nga kapangakuhan ang pagwali lang sa Imong mahimo. Ang ako lamang nga kapangahukan ang pagwali lang sa imong Pulong, Ginoo, ingon sa Imong pagpadayag Niini. Ug imong kapangakuhan ang alang sa uban pa niini: kon diin mangahulog ang binhi. Igo lamang ako nga magsabwag niini. Ginoong Dios, nag-ampo ako nga kini nahulog diha sa maayo, ug matambok nga yuta ning kagabhion, nga daghan ang makakita niini, Ginoo, ug mogimaw ngadto sa masidlakong mga Cristohanon niining mga katapusang mga dlaw, nga ang dagkung butang nga among ginapa-abot, maga-abot sa labing dali. Itugot kini, Ginoo. Ug Imong kuhaon ang Imong iglesia, ang Imong Pangasaw-onon, ug dad-on Siya ngadto sa puloy-ana. Nakita namo kining tanan nga napahimutang na diha sa lagda. Anhi, Ginoong Jesus. Amo kining gitugyan ang tanan Kanimo, diha lamang sa Ngalan ni Jesus Cristo, alang sa mga resulta. Amen.

Akong gihigugma Siya, Akong gihigugma Siya  
Kay Siya unang nahigugma kanako  
Ug mipalit sa akong kaluwasan  
Didto sa Karbaryo . . .

119 Gihigugma ba ninyo Siya? Nan, diha niana aduna kamoy paghigugmaay ang usa ngadto sa usa. Maglamanohay sa kamot ang usa'g usa samtang awiton ninyo kini sa pag-usab.

Akong gihigugma Siya, Akong gihigugma Siya  
Kay Siya unang nahigugma kanako  
Ug mipalit sa akong kaluwasan Didto . . .

Karon, ihatag ta Kaniya ang pagdayeg. Pila ba kaninyo ang nasayod sa maong awit?

Akong pagdayegon Siya, Akong pagdayegon Siya,  
Pagdayeg sa Corderong gipatay alang sa makasasala  
Ihatag Kaniya ang panghimaya tanan kamong mga katawhan  
Kay ang Iyang Dugo naghugas sa matag lama.

Pagaawiton nato kini karon.

Akong pagdayegon Siya, Akong pagdayegon Siya,  
Pagdayeg sa Corderong gipatay alang sa makasasala  
Ihatag Kaniya ang panghimaya tanan kamong mga katawhan Kay  
ang Iyang Dugo naghugas sa matag lama.

Wala ba ninyo bati-a ang tanang gipasanap? Iisa ang inyong kamot, ug moingon, "O kana'y nakapabati kanako sa maayo." Igsoon, gihigugma ko kadtong mga awit sa karaang-panahon. Di ba sab mo? Nga modulhog pagtandog sa kasingkasing.

Akong pagdayegon Siya, Akong pagdayegon Siya,  
Pagdayeg sa Corderong gipatay alang sa makasasala  
Ihatag Kaniya ang panghimaya tanan kamong mga katawhan Kay  
ang Iyang Dugo naghugas sa matag lama.

120 Atong iisa ang atong mga kamot karon ug daygon ang Dios, ang matag usa kanato, diha sa atong kaugalingong pamaagi.

Ginoong Jesus, nagpasalamat kami Kanimo. Magadayeg kami kanimo, Ginoo. Magahatag kami Kanimo sa pagdalayeg kami kanimo sa pagdalayeg alang sa usa ka tinawag nga mga katawhan, gawas sa Babelonia. Nagpasalamat kami Kanimo sa dugo sa Imong anak nga si Jesus Cristo. Nagpasalamat kami Kanimo tungod kay gilimpiyohan

Nimo kami niining gutloa. Among kapa . . .Mangayo kami sa kapasayloan sa among mga sayup, sa among pagkamaldito, Ginoo, sa among paghisukarap sa kangitngit. O Dios, hinaot nga kami nakabangon ug magasidlak, ug magalakaw diha sa Kahayag sa kagabhion, unta mamahimong bunga sa kahoy nga mogawas diha sa Kahayag sa Kagabhion. Itugot kini, mahal nga Dios. Among gitugyan ang among kaugalingon Kanimo, diha lamang sa Pangalan ni Jesus Cristo.

Karon, samtang giduko ang inyong mga ulo, Ihatag ko kaninyo'g balik sa pastor ang maong bulohaton.



[www.messagehub.info](http://www.messagehub.info)

Mga Wali Ni  
**William Marrion Branham**  
*"... sa mga adlaw sa tingog ..." Pin. 10:7*